

**SONY**<sup>®</sup>

4-180-178-F1(1)

# Digitalni LCD TV prijemnik

---

**Uputstvo za brzi početak**

**BRAVIA**

KDL-52NX800 / 46NX700 / 40NX800 / 40NX700

## Uvod

Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda. Pre upotrebe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i temeljno pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja servisa i garancije, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili garancije.

## Napomene o funkciji

### Digital TV

- Sve funkcije vezane uz funkciju Digital TV (**DVB**) radiće samo u zemljama ili područjima emitovanja DVB-T (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gde je omogućen pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) kablovskom sistemu. Proverite kod svog davaoca usluga da li se emituje DVB-T signal i u vašoj zemlji ili proverite da li njihov DVB-C kablovski sistem odgovara integrisanim funkcijama ovog TV prijemnika.
- Provajder usluge kablovske TV može naplatiti takve usluge, te će možda biti potreban vaš pristanak na takve uslove poslovanja.
- Iako je ovaj TV prijemnik uskladen sa DVB-T i DVB-C standardima, nije garantovana njegova kompatibilnost sa budućim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kablovskim prenosima.
- Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim zemljama/regijama, a DVB-C kablovske funkcije možda neće pravilno raditi kod nekih operatera.

Lista podržanih kablovskih provajdera potražite na web adresi:

[http://support.sony-europe.com/TV/  
DVBC/](http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/)



- Uputstvo za montažu zidnog nosača se nalazi u ovom priručniku.
- Slike koje se koriste u ovom uputstvu prikazuju model KDL-40NX800 ako nije navedeno drugče.

## Zaštitni znakovi

**DVB** je registrovani zaštitni znak kompanije DVB Project.

HDMI, HDMI logotip i High Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.

DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni znakovi i/ili oznake usluga Digital Living Network Alliance.

Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.

"BRAVIA" i BRAVIA su zaštitni znaci kompanije Sony Corporation.

"XMB™" i "XrossMediaBar" su zaštićeni znakovi kompanija Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.



## Napomena za bežični signal

1. Ovim kompanija Sony izjavljuje da je ovaj uređaj uskladen sa bitnim zahtevima i drugim primenjivim odredbama smernice 1999/5/EC.

Za dobijanje izjave o uskladenosti (DoC) za smernicu R&TTE, posetite sledeću URL adresu:

<http://www.compliance.sony.de/>



2. Bežični sistem za TV može se koristiti samo u sledećim državama:

Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Rumunija, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

# Sadržaj

<b><i>Uputstvo za brzi početak</i></b>	<b>4</b>
Sigurnosne informacije .....	8
Mere opreza .....	9
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori.....	10
<b><i>Gledanje TV programa</i></b>	
Gledanje TV programa .....	16
Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG).....	18
Upotreba funkcije Favourites.....	19
<b><i>Upotreba dodatne opreme</i></b>	
Spajanje dodatne opreme .....	21
Gledanje slika sa spojene opreme.....	23
Reprodukacija fotografija/muzike/video zapisa putem USB-a .....	23
Upotreba funkcije BRAVIA Sync sa Control for HDMI .....	25
Upravljanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika.....	26
<b><i>Upotreba funkcija kućne mreže</i></b>	
Spajanje na mrežu.....	29
Funkcija Built-in Wireless LAN .....	30
Primena funkcije BRAVIA Internet Video .....	31
Funkcija BRAVIA Internet Widgets .....	32
Uživanje u fotografijama/muzici/video zapisima putem mreže .....	32
Provera mrežne povezanosti .....	33
Podešavanje prikaza servera .....	33
<b><i>Upotreba funkcija menija</i></b>	
Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™) .....	34
Meni postavki TV-a .....	35
<b><i>Dodatne informacije</i></b>	
Postavljanje pribora (zidni nosač).....	46
Tehnički podaci .....	49
U slučaju problema .....	52

Pre upotrebe TV prijemnika pročitajte "Sigurnosne napomene" (str. 8). Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

# Uputstvo za brzi početak

## Pre upotrebe

### Provera isporučenog pribora

Kabl napajanja (1)

Držač kabla (1)

Daljinski upravljač (1)

Baterije veličine AAA (tip R3) (2)

Crni odstojnici (4)

(samo KDL-52/40NX800)

Zadnji poklopac postolja (1)

Donji poklopac (1)

(samo KDL-52/40NX800)

Postolje (1)\*

Učvrsni vijci za postolje (M5 × 16) (4)


Vijci za sastavljanje postolja (M5 × 16) (4)

(samo KDL-40NX800 i KDL-40NX700)

\* Rastavljeno, osim za KDL-52NX800 i KDL-46NX700.

Pogledajte isporučeni letak sa opisom sastavljanja postolja.


### Umetanje baterija u daljinski upravljač




Pomerite poklopac kako biste ga otvorili.

## 1: Pričvršćivanje postolja

- 1 Pogledajte isporučeni letak sa opisom pravilnog pričvršćivanja postolja za neke modele TV-a.
- 2 Postavite TV prijemnik na postolje.




- 3 Isporučenim vijcima pričvrstite TV prijemnik na otvore postolja označene strelicama ↑.




- Kod upotrebe električnog odvijača, podešite silu pritezanja na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

- 4 Nakon što ste zategnuli vijke, pričvrstite isporučeni zadnji poklopac na postolje.



## **2: Spajanje antene/Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera)**

**Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera) sa SCART priključnicom**




Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)



- Za ovo spajanje se preporučuje univerzalni ugaoni SCART kabl.

**Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera) sa HDMI priključnicom**




Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)



- Za KDL-52/40NX800, nakon spajanja kabla instalirajte donji poklopac i zadnji poklopac postolja.


## **3: Sprečavanje prevrtanja TV-a**



- Zavrnite vijak za drvo (promer 4 mm, nije priložen) u postolje TV prijemnika.
- Zavrnite vijak (M4 x 16, nije priložen) u otvor na TV prijemniku.
- Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju jakom vezicom (opcija).


## 4: Povezivanje kabla

\* samo KDL-52/  
40NX800




- Nemojte mrežni kabl povezivati u snop sa drugim kablovima.

## 5: Početna podešavanja



- Priklučite TV prijemnik u zidnu utičnicu.
- Proverite da li je prekidač **ENERGY SAVING SWITCH** u položaju za uključenje (●) (str. 10).
- Pritisnite ⏹ na TV prijemniku. Kod prvog uključenja TV prijemnika, na ekranu se pojavi meni jezika.

4



Sledite uputstvo na ekranu.

**Digital Auto Tuning:** Kad odaberete "Cable", savetujemo vam da odaberete "Quick Scan" za brzo podešavanje. Podešite "Frequency" i "Network ID" prema informacijama koje ste dobili od provajdera kablovske TV usluge. Ako nijedan kanal nije pronađen postupkom "Quick Scan", pokušajte primeniti "Full Scan" (iako to može zahtevati više vremena).



- Funkcija "Full Scan" možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.

Listu podržanih kablovskih provajdera potražite na web adresi:  
<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>


**Programme Sorting:** Ako želite da promenite redosled analognih kanala, sledite korake iz odlomka "Razvrstavanje programa" (str 41).



- Kanale možete takođe podešiti ručno (str. 42).

## Podešavanje ugla gledanja TV-a



Ovaj TV se može podesiti u okviru sledećih uglova.



## Odvajanje postolja sa TV prijemnika




- Skinite vijke označene strelicama na TV-u.
- Postolje ne odvajajte ni u kojem slučaju, osim kad na TV želite montirati odgovarajući dodatni pribor.



Uklonite vijak na prikazani način.

Zavrnite vijak u gornji otvor postolja.



- Za povratak na 0° ponovite postupak obrnutim redosledom.

# Sigurnosne informacije


## Instalacija/Podešavanje

Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu sa donjim uputstvom kako bi sprečili opasnost od požara, električnog udara ili štete i/ili ozleda.

## Instalacija


- TV prijemnik postavite blizu lako dostupne strujne utičnice.
  - Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
  - Instalaciju na zid sme izvoditi samo stručno osoblje.
  - Iz sigurnosnih razloga savetujemo da koristite Sony pribor, uključujući:
    - Zidni nosač SU-WL500
  - Koristite vijke isporučene sa zidnim nosačem kod pričvršćivanja montažnih kuka na TV. Isporučeni vijici su izrađeni tako da su dužine 8 do 12 mm mereno od površine za pričvršćenje montažne kuke.
- Promer i dužina vijaka razlikuje se zavisno od modela zidnog nosača. Upotrebom vijaka koji nisu deo isporuke možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.

8 mm - 12 mm



## Prenošenje


- Pre prenošenja TV prijemnika, odspojite sve kablove.
- Za prenošenje TV prijemnika potrebne su dve ili tri osobe.
- Kod nošenja držite TV prijemnik kao što je prikazano na slikama desno. Nemojte pritisnati LCD ekran i okvir oko ekrana.
- Kod podizanja ili premeštanja TV prijemnika, čvrsto ga prihvatite za donju stranu.
- Prilikom prenošenja TV prijemnika, zaštite ga od udaraca i vibracija.
- Kod prenošenja TV prijemnika na popravku ili kod preseljenja, zapakujte ga u originalnu ambalažu.




## Ventilacija

- Nikada nemojte prekrivati ventilacione otvore na kućištu TV prijemnika i ne stavljamte nikakve predmete unutra.
- Ostavite sloboden prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.
- Savetujemo da koristite Sony zidni nosač kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju.

## Instalacija na zid




## Instalacija sa postoljem



- Za ispravnu ventilaciju, te kako biste sprečili nakupljanje prašine i prljavštine:
  - Nemojte postavljati uređaj površinom ekrana okrenu prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na zadnju stranu ili na bočnu stranu.
  - Ne stavljajte TV uređaj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.
  - Nemojte uređaj pokrивati komadima tkanine, npr. zavesama ili predmetima kao što su novine, itd.
  - Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.

Protok vazduha je blokiran.



## Kabl napajanja

Kablim i strujnom utičnicom postupajte kao što je opisano, kako bi sprečili opasnost od požara, električnog udara ili štetu i/ili ozlede:

- Koristite isključivo Sony kabl napajanja, ne koristite kablove ostalih proizvođača.
- Umetnite utikač do kraja u utičnicu.
- TV koristite isključivo na 220-240 V AC napajaju.
- Prilikom povezivanja kablova, obavezno odspojite kabl napajanja. Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabl.
- Odsjmite kabl napajanja pre premeštanja ili rada na TV-u.

- Držite kabl napajanja dalje od izvora toplote.

- Povremeno odspojite i očistite utikač napajanja. Utikač pokriven prašinom može nakupiti vlagu zbog čega može doći do oštećenja izolacije, a time do opasnosti od požara.

## Napomene

- Ne koristite isporučen kabl napajanja na drugoj opremi.
- Nemojte prelamati, savijati ili uvrтati kabl. Može doći do oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.
- Nemojte raditi prepravke na kabl napajanja.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabl napajanja.
- Ne vucite kabl, već prihvativate utikač prilikom odspajanja iz strujne utičnice.
- Ne spajajte previše uređaja na istu strujnu utičnicu.
- Ne koristite labave strujne utičnice.

## Neprikladna upotreba

Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mestima, okruženjima ili u okolnostima poput niže opisanih, kako biste sprečili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar, električni udar, štetu i/ili ozlede.

## Mesta:

Na otvorenim mestima (na direktnom uticaju sunca), na obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama, na mestima izloženima mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše, vlage ili dima.

## Okruženje:

Preterano vruća, vlažna ili prašnjava mesta; mesta gde lako mogu ući insekti u uređaj; blizu zapaljivih predmeta (svēća, itd.). TV prijemnik se ne sme izlagati kapljaju ili prskaju. Ne stavljajte predmete napunjene vodom (na primer vase) na TV prijemnik.

## Okolnosti:

Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište uređaja, ili sa priključcima koje nije prepričio proizvođač. Odsjmite TV prijemnik iz strujne utičnice i antene tokom olujnog nevremena.

## Slomljeni delovi:

- Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo ekrana bi se moglo razbiti te uzrokovati ozbiljne ozlede.
- Ukoliko površina TV ekrana pukne, ne dodirujte je dok ne odspojite kabl napajanja. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

## Kad nije u upotrebi

- Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik duže vreme, TV prijemnik odspojite iz napajanja radi očuvanja okoline iz sigurnosnih razloga.
- TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja mrežnog kabla.
- Medutim neki TV prijemnici su možda opremljeni funkcijom koja zahteva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno funkcionali.

## Za decu

- Ne dopustite deci da se penju na TV prijemnik.
- Sitne delove čuvajte izvan dometa dece, kako ih ne bi slučajno прогутала.

## U slučaju problema...

**Isključite** TV prijemnik i odmah ga odspojite iz napajanja u slučajevima opisanim u nastavku.

Obratite se Sony ovlašćenom servisu kako bi uredaj proverio kvalifikovani tehničar.

### Kad:

- je oštećen kabl napajanja.
- je loš kontakt sa strujnom utičnicom.
- je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je nešto bačeno u njega.
- ukoliko tečnost ili neki predmet dospe u otvore uredaja.

### Upozorenje

Kako biste sprečili požar, nipošto ne stavlajte sveće ili druge izvore otvorenog plamena blizu ovog proizvoda.



## Mere opreza

### Praćenje TV prijema

- Prati program na TV-u pri umerenom svetlu, jer gledanje duže vreme pri slaboj rasveti opterećuje oči.
- Kod korištenja slušalica, podešite glasnoću kako biste sprečili preterane promene u glasnoći, te sprečili oštećenja sluha.

### LCD ekran

- Iako je LCD ekran izrađen uz upotrebu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do pojave crnih ili tačkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je karakteristika LCD ekrana i ne predstavlja kvar.
- Nemojte pritisnati ili ogrebati prednji filter i ne stavlajte nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju može biti neujednačena ili se LCD ekran može ošteti.
- Ako koristite TV prijemnik na hladnom mestu, slika može biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno sa porastom temperature.
- Ako na ekranu duže vreme stoje mirne slike, može doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko trenutaka.
- Ekran i kućište TV prijemnika se zagrevaju tokom upotrebe. To je normalno.
- LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tečnog kristala. Neke fluorescentne sijalice ugradene u ovaj TV prijemnik takođe sadrže živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.

## Rukovanje i čišćenje površine ekrana/kućišta TV-a

Pre čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.

Kako bi sprečili propadanje materijala ili premaza ekrana, uzmite u obzir sledeće.

- Prašinu sa površine ekrana/kućišta obrišite mekom tkaninom. Tvrdočorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom umočenom u rastvor blagog deterdženta.
- Ne prskajte TV direktno vodom ili deterdžentom. Mogli bi isciuti u donji deo ekrana ili spoljne delove te uzrokovati kvar.
- Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne sundere, kiselina ili lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva sredstva poput alkohola, benzina, razredivača ili insekticida. Upotreba takvih sredstava ili duži kontakt sa gumom ili vinilom može ošteti površinu ekrana i kućište.
- Kako bi se osigurala pravilna ventilacija, preporučujemo da uisivачem povremeno očistite ventilacione otvore.
- Ukoliko je moguće podešiti nagib TV prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi prevrnuo sa postolja.

### Dodatačna oprema

- Slika može biti izobličena ili zvuk sadržati šum ako se TV prijemnik postavi u blizini uredaja koji emituju elektromagnetsko zračenje. U protivnom je moguće izobličenje slike i/ili šum u zvučniku.
- Ova oprema je ispitana te je dokazana njena usklađenosć sa ograničenjima propisanim smernicom o elektromagnetskoj kompatibilnosti pri upotrebi signalnog kabla kraćeg od 3 metara.

### Baterije

- Prilikom umeranja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet.
- Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne mešajte stare i nove baterije.
- Iskoristene baterije odložite na ekološki prihvativiji način. Neke regije imaju uredeno odlaganje baterija. Upoznajte se sa lokalnim propisima.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštanjte i ne gazite po njemu, te ne prosipajte nikavu tečnost po njemu.
- Ne stavlajte daljinski upravljač na mesta blizu izvora toplote, na direktnu sunčevu svetlost ili u vlažnoj prostoriji.

## Zbrinjavanje isluženog

### TV prijemnika



### Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primjenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na uredaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom. Umesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaj ukoliko se uredaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uredaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, обратите se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici gde ste kupili uredaj.





### Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom. Na nekim baterijama ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija sprečićete potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaj ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja celovitosti napajanja zahtevaju trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju trebaju menjati samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uredaja. Predajte bateriju na sabirno mesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, обратите se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uredaj.


# Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori

## Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u






Tipka/Prekidač	Opis
<b>4</b>	<b>U TV modu:</b> Pritisnite za prikaz liste ulaznih signala. <b>(Odabir ulaza/ Zadržavanje teksta)</b>
<b>5</b>	<b>U teletekst modu:</b> Pritisnite za zadržavanje trenutno prikazane stranice.
<b>6</b>	Pritisnite za osvetljenje tipki na daljinskom upravljaču tako da ih možete odmah uočiti u tamnoj prostoriji.
<b>7</b>	<b>BRAVIA Sync</b> : Kad je na TV spojena BRAVIA Sync kompatibilna oprema, možete njome upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a pri gledanju slike sa te opreme. <b>THEATRE:</b> Podesite "Theatre Mode" na optimalni kvalitet zvuka i slike za sadržaje zasnovane na filmu. <b>SYNC MENU:</b> Pritisnite za prikaz menija BRAVIA Sync Menu i zatim odaberite spojenu HDMI opremu u "HDMI Device Selection".
<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako isključite TV prijemnik, "Theatre Mode" se takođe isključuje.</li> <li>• Kad promenite podešenje za "Scene Select", "Theatre Mode" se automatski isključi.</li> <li>• Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni sa "Control for HDMI".</li> </ul> <p><b>7 i-MANUAL</b> Pritisnite za prikaz uputstva za korištenje na ekranu.</p> <p><b>8 SCENE</b> Pritisnite za prikaz menija "Scene Select" (str. 35). Možete odabrati željenu opciju za scenu kako bi se podesio optimalni kvalitet zvuka i slike.</p>




Tipka/Prekidač	Opis
<b>[9] DIGITAL/ ANALOG</b>	Pritisnite za prebacivanje između digitalnog i analognog moda. Pri gledanju slike sa spojene opreme, pritisnite za povratak na poslednji gledani TV mod.
<b>[10] EXIT</b>	Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu ili za izlazak iz menija. Kad je raspoloživa usluga Interactive Application, pritisnite za izlazak iz te usluge.
<b>[11] GUIDE (EPG)</b>	Pritisnite za prikaz Digital Electronic Programme Guide (EPG) (str. 18).
<b>[12] RETURN /BACK</b>	Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu ili za izlazak iz menija.
<b>[13] Tipke u boji</b>	Kad su raspoložive tipke u boji, na ekranu se prikazuju funkcijski vodič.
<b>[14] Brojčane tipke/Tipke za slova</b>	<b>U TV modu:</b> Pritisnite za odabir kanala. Za kanale preko 10, pritisnite sledeću cifru brzo. <b>U teletekst modu:</b> Pritisnite za unos broja stranice. Kad je raspoloživa usluga Interactive Application, možete takođe unositi slova.
<b>[15] (Tekst)</b>	Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija (str. 17).
<b>[16] +/- (Glasnoća)</b>	Pritisnite za podešavanje glasnoće.
<b>[17] (Isključenje zvuka)</b>	Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovo za uključenje zvuka.
<b>[18] (Format ekrana)</b>	Pritisnite za promenu formata slike (str. 17).




Tipka/Prekidač	Opis
<b>19</b> Tipke za upo- trebu dodatne opreme	Možete upravljati opremom spojenom na TV (str. 26).
<b>20</b> INTERNET VIDEO	Pritisnite za pristup Internet sadržaju u "XMB"-u (str. 31).
<b>21</b> INTERNET WIDGETS	Pritisnite za prikaz BRAVIA Internet Widgeta (str. 32).
<b>22</b> ❤ (Favourites)	 • Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta zavisi od regije/države. Pritisnite za prikaz menija "Favourites" (str. 19).
<b>23</b> ⓘ/? (Info/ Otkrivanje teksta)	Svakim pritiskom tipke, prikaz se menja na sledeći način: <b>U digitalnom modu:</b> Detalji o tekućem programu → Detalji o sledećem programu <b>U analognom modu:</b> Broj tekućeg kanala i način prikaza <b>U teletekst modu:</b> Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima) (str. 17).
<b>24</b> ⌈/⌊/↶/↷/⊕	Pritisnite ⌈/⌊/↶/↷ za pomak kursora na ekranu. Pritisnite ⊕ za odabir/potvrdu označene opcije.
<b>25</b> OPTIONS	Pritisnite za prikaz liste praktičnih funkcija i prečica menija. Opcije menija razlikuju se zavisno od trenutnog ulaza i/ili sadržaja.
<b>26</b> HOME	Pritisnite za prikaz Home menija TV-a (str. 34).
<b>27</b> ☐ (Postavke titlova)	Pritisnite za uključenje ili isključenje titla (kad je raspoloživ).
<b>28</b> PROG+/-/ ⏏/⏏	<b>U TV modu:</b> Odabir sledećeg (+) ili prethod - nog (-) kanala. <b>U teletekst modu:</b> Odabir sledeće (⏏) ili prethodne (⏏) stranice.
<b>29</b> AUDIO	<b>U analognom modu:</b> Pritisnite za promenu dual sound moda (str. 41). <b>U digitalnom modu:</b> Pritisnite za promenu jezika koji se koristi za trenutno gledani program (str. 43).

Poleđina daljinskog upravljača



Tipka/Prekidač	Opis
<b>1 TV I/∅ (Pripravno stanje TV-a)</b>	Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje.

## Indikatori



Indikator	Opis
<b>1 Svetlosni senzor</b>	Prepoznaje količinu osvetljenosti prostorije, pa pozadinsko osvetljenje ekrana podešava skladno tome. Ne stavlajte ništa pored senzora jer mu time možete poremetiti rad.
<b>2 Senzor daljinskog upravljača</b>	Prima signale sa daljinskog upravljača. Ne stavlajte ništa pored senzora jer mu time možete poremetiti rad.
<b>3  (Isključivanje slike/Timer)</b>	Svetli zeleno kad odaberete "Picture Off" u "Power Saving" za "Eco" (str. 36). Svetli narandžasto ako ste podešili timer (str. 36). Svetli i/ili trepće narandžasto tokom ažuriranja softvera.
<b>4  (Pripravno stanje)</b>	Svetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju, u štednom modu računara ili tokom ažuriranja softvera.
<b>5  (Napajanje)</b>	Svetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.

## O funkcijском vodiču na ekranu TV-a.




Funkcijski vodič

Primer: Pritisnite ili RETURN (pogledajte 24 (str. 13) ili 12 (str. 12)).

Funkcijski vodič daje uputstva o upravljanju TV-om pomoću daljinskog upravljača i prikazuje se u dnu ekrana. Koristite tipke daljinskog upravljača prikazane u funkcijском vodiču.

# Gledanje TV programa

## Gledanje TV programa



- 1 Pritisnite na TV prijemniku kako biste ga uključili.

Kad se TV ne može uključiti, podesite prekidač **ENERGY SAVING SWITCH** u položaj (●) za uključenje (str. 10).

Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator (pripravno stanje) na prednjoj strani TV prijemnika svetli crveno), pritisnite **TV I/** na daljinskom upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.

- 2 Pritisnite **DIGITAL/ANALOG** za prebacivanje između digitalnog i analognog moda.

Dostupni kanali zavise od odabranog moda.

- 3 Brojčanim tipkama ili tipkom **PROG +/–** odaberite TV kanal.

Za odabir digitalnog kanala pomoću digitalnog elektronskog programskega vodiča (EPG) (str. 18).

U digitalnom modu nakratko se prikazuje informacijski trak. Svakim pritiskom tipke na ekranu TV prijemnika se ciklički smenjuje prikaz: Informacije o trenutnom programu → Informacije o sledećem programu → Bez informacija  
Trak može sadržati sledeće ikone.

- Interaktivna usluga je raspoloživa (Digital Text)
- Radio usluga
- Kodirani/preplatni programi
- Zvuk dostupan na više jezika
- Dostupni titlovi
- Dostupni titlovi za osobe oštećenog sluha
- Podsetnik
- Preporučena najmanja starosna dob gledaoca (od 4 do 18 godina) (samo za Španiju: od 4 do 18 godina i X)
- Parental Lock

## Pristup teletekstu

Pritisnite . Svakim pritiskom tipke , na ekranu TV prijemnika se ciklično izmenjuje prikaz:

Teletekst i TV slika → Teletekst → Isključivanje prikaza teleteksta

Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkom .

Ako želite zadržati stranicu, pritisnite .

Za prikaz skrivenih informacija pritisnite .



- Možete takođe preći direktno na određenu stranicu odabirom broja stranice prikazanog na ekranu.

Pritisnite i za odabir broja stranice, zatim pritisnite .


- Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem delu stranice teleteksta, stranicama možete pristupati brzo i jednostavno (Fast Text). Za pristup željenoj stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.

- Interaktivna usluga može biti raspoloživa ako je davaoc usluge pruža.

## Ručno prilagođavanje formata slike


Pritisnite više puta za odabir željenog formata slike.

### Smart\*




Slika se uvećava kako bi ispunila 16:9 ekran, pri čemu se izvorna slika zadržava koliko god je to moguće.

### 4:3




Prikaz 4:3 slike u njenoj originalnoj veličini. Sa strane se prikazuju crne pruge kako bi slika ispunila 16:9 ekran.

### Wide




Slika formata 4:3 se razvlači horizontalno kako bi ispunila 16:9 ekran.

### Zoom\*



Prikaz cinemascope (letter box format) slike u pravilnim proporcijama.

### 14:9\*



Prikaz 14:9 slike u njenoj originalnoj veličini. Sa strane se prikazuju crne pruge kako bi slika ispunila 16:9 ekran.

\* Gornji i donji delovi slike mogu biti odsečeni.




- U "Smart" modu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili donjem delu slike možda se neće videti. U tom slučaju podešite "Vertical Size" u meniju "Screen" (str. 39).



- Kad je "Auto Format" (str. 39) podešen na "On", TV prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu programa.

- Ako se slike sa signalom 720p, 1080i ili 1080p prikazuju sa crnim prugama u ivicama ekrana, odaberite "Smart" ili "Zoom" kako biste ih podešili.

## Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG)



- 1 U digitalnom modu, pritisnite **GUIDE**.
- 2 Izvedite željeni postupak prema sledećoj tablici ili prema uputstvu sa ekrana.

Stavka	Opis
<b>1 Informacioni deo</b>	Prikazuje informacije o označenoj emisiji.
<b>2 Video prozor</b>	Prikazuje program koji ste gledali pre ulaska u vodič.
<b>3 Tablica programa</b>	Odaberite program za gledanje ili koji ćete podesiti za funkciju podsetnika.
<b>4 Podaci o kanalu</b>	Prikaz naslova kanala i pripadajućeg broja.
<b>5 Kategorija</b>	Naziv kategorije (npr. "Guide Favourites 1") sadrži sve kanale koji odgovaraju toj kategoriji.



- Meni OPTIONS omogućuje vam odabir sledećih opcija menija.
  - "Programme Genre List": Traženje programa prema vrsti.
  - "Guide Favourites Set-up": Registrovanje omiljenih programa za sve kategorije.
  - "Timer list": Odabir programa koji će se prikazati na ekranu kad započne sa emitovanjem.

## Upotreba funkcije Favourites


Funkcija "Favourites" omogućuje brz pristup opcijama koje često koristite, na primer omiljenim TV kanalima ili spoljnim ulazima (npr. konzola za iganje, DVD uređaj). U ekranu "Favourites" takođe je moguće prikaz vaših omiljenih medijskih datoteka i Internet sadržaja.



- Internet sadržaji (npr. Internet Video) možda neće biti dostupni u nekim državama/regijama.

### Prikaz omiljenih sadržaja

1 Pritisnite




2 Pomoću daljinskog upravljača odaberite željenu ikonu u donjem delu ekrana i pritisnite za proširenje u puni prikaz.



- Kad odaberete folder sa fotografijama, automatski započinje slideshow

### Prikaz zadnjih gledanih sadržaja


Ako odaberete "Recently Viewed" za opcije u ekranu "Favourites", možete prikazati istoriju sadržaja koje ste gledali zadnje. Lista "Recently Viewed" se briše pri svakom isključenju TV-a.



- Zadnji gledani sadržaji prikazuju se u listi. Pritisnite za kretanje kroz opcije.

## Recommendations

Funkcija "Recommendations" automatski analizira vaše interesne prema vašoj istoriji gledanja kako bi se pronašli programi i stavke koje bi vam se mogle sviđati i prikazuju ih u meniju "Favourites". Za uključenje ove funkcije odaberite "On" za "Recommendations" u "General Set-up" (pogledajte str. 36).



- Preporučeni programi koji se trenutno emituju prikazani su u listi stavki. Pritisnite za proširenje odabrane stavke u puni prikaz.



- Funkcija "Recommendations" možda neće biti dostupna u nekim regijama, državama i područjima prijema.

## Dodavanje/uklanjanje omiljenih sadržaja


Omiljene sadržaje možete dodavati/uklanjati putem "XBM"-a ili dok prikazujete sadržaj na ekranu.

- Pritisnite **OPTIONS** nakon odabira željene opcije u "XBM"-u.
- Odaberite "Add to Favourites" ili "Remove from Favourites".

# Upotreba dodatne opreme

## Spajanje dodatne opreme

Na ovaj TV možete spojiti širok dijapazon dodatne opreme .



### Spajanje audio-video opreme (redom po kvalitetu, od višeg prema nižem)

Spajanje na	Spajanje pomoću	Opis
<b>[2], [7]</b> <b>HDMI IN 1, 2, 3</b> ili 4	<b>HDMI kabl</b>	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogućuje potpuno nekomprimovano digitalno audio/video povezivanje ovog TV-a i audio/video opreme koja ima HDMI priključnicu. Takođe, kad spojite opremu kompatibilnu sa funkcijom "Control for HDMI", podržana je komunikacija sa tom opremom.   <ul style="list-style-type: none"><li>Koristite samo HDMI kabl na kojem se nalazi HDMI logo.</li><li>Ako spajate digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju Audio Return Channel (ARC), koristite HDMI IN 1. U protivnom je potrebno dodatno povezivanje pomoću DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).</li></ul>

Spajanje na	Spajanje pomoću	Opis
<b>[10]  COMPONENT IN</b>	<b>Komponentni video kabl, audio kabl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite je na HDMI IN 4 priključnicu putem DVI-HDMI adaptera (opcija), i spojite izlazne audio priključnice opreme na priključnicu PC/HDMI 4 AUDIO IN u delu PC IN.</li> </ul>
<b>[3]  AV1</b>	<b>SCART kabl</b>	Kad spojite analogni dekoder, TV prijemnik šalje kodirane signale na dekoder, a dekoder dekodira te signale pre njihovog izlaska.
<b>[10]  AV2</b>	<b>Kompozitni video kabl</b>	Kod spajanja mono opreme, spojite na  COMPONENT IN L priključnicu.

### Spajanje audio/prenosne opreme

Spajanje na	Spajanje pomoću	Opis
<b>[4] DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)</b>	<b>Optički audio kabl</b>	Zvuk sa TV-a možete slušati na spojenom kućnom bioskopu sa digitalnim izlazom.
<b>[5]  USB</b>	<b>USB kabl</b>	Možete uživati u fotografijama/muzici/video zapisima memorijskim na USB uređaj (str. 23).

### Spajanje druge opreme

Spajanje na	Spajanje pomoću	Opis
<b>[6]  PC IN</b>	<b>PC kabl sa feritnim jezgrima, audio kabl</b>	Preporučuje se upotreba kabla za računar sa feritnim jezgrima, kao što je "Connector, Mini D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan.
<b>[1]  LAN</b>	<b>LAN kabl</b>	Možete uživati u sadržajima smeštenim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 29).
<b>[8]  CAM (Conditional Access Module)</b>		<p>Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz CAM karticu.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemojte ubacivati smart karticu direktno u otvor TV CAM (Conditional Access Module). Treba da je stavite u Conditional Access Module nabavljen kod ovlašćenog dobavljača.</li> </ul> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAM nije podržan u svim državama/područjima. Proverite kod ovlašćenog dobavljača.</li> </ul>
<b>[9]  Slušalice</b>		Zvuk sa TV-a možete slušati pomoću slušalica.

## Gledanje slika sa spojene opreme

- 1 Uključite spojenu opremu.
- 2 Pritisnite  i odaberite željeni ulazni izvor.



### Gledanje istovremeno dve slike – PAP (Picture and Picture)

"PAP" prikazuje istovremeno dve slike iz spojene opreme i TV programa/kompozitnog video ulaza osim SCART priključnice.



- Ta funkcija nije dostupna za ulaz signala sa računara.
- 1 Pritisnite **OPTIONS**.
  - 2 Odaberite "PAP" u meniju OPTIONS.
  - 3 Pritisnite  za prebacivanje zvuka između dve slike. Slika u istaknutom okviru ima zvuk.

### Gledanje istovremeno dve slike – PIP (Picture in Picture)

"PIP" prikazuje sliku iz spojenog računara na celom ekranu, a sliku TV programa ili kompozitnog video ulaza (osim SCART priključnice) u umetnutom prozoru.

- 1 Pritisnite **OPTIONS**.
- 2 Odaberite "PIP" u meniju OPTIONS.
- 3 Koristite meni OPTIONS za prebacivanje zvuka između dve slike.

## Reprodukacija fotografija/ muzike/video zapisa putem USB-a

Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/muzike/video zapisa memorisanim u Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere putem USB kabla ili USB uređaja za snimanje.

- 1 Pritisnite **HOME** i odaberite navedene USB uređaje u kategoriji "Photo", "Music" ili "Video".
- 2 Odaberite datoteke ili foldere za reprodukciju iz liste za odabrani USB uređaj.

### Automatski početak reprodukcije fotografija

Reprodukacija fotografija započinje automatski kad spojite USB memorijski uređaj nakon uključenja TV-a, i u "USB Auto Start" je automatski odabранo "Slideshow" ili "Thumbnail View" (str. 36).



- Kad na TV spojite USB kablom Sony digitalni fotoaparat, postavke USB povezivanja na fotoaparatu potrebitno je podešiti na "Auto" ili "Mass Storage".
- Video datoteke su smeštene u sledeću strukturu foldera (hijerarhijski položaj):  
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/  
00000.MTS  
/MP\_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
- Napravite sigurnosne kopije medijskih datoteka memorisanih na USB opremu kako ih ne biste izgubili. Sony se ne smatra odgovornim za gubitak ili oštećenje podataka memorisanih na USB opremu.
- BRAVIA TV podržava DivX®.
- Proverite sledeću web stranicu za najnovije podatke o kompatibilnim USB uređajima.  
<http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/>
- USB Photo Viewer podržava FAT12, FAT16 i FAT32 sisteme datoteka.
- Moguća je USB reprodukcija sledećih formata fotodatoteka:
  - JPEG (datoteke JPEG formata sa ekstenzijom ".jpg" uskladene sa DCF ili Exif standardom)
  - RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata sa ekstenzijom ".arw.") (samo pregledavanje)
- USB reprodukcija je podržana za sledeće formate audio datoteka:
  - MP3 (datoteke sa ekstenzijom ".mp3" koje nemaju zaštitu)

- USB reprodukcija je podržana za sledeći format video datoteka:
  - AVCHD (datoteke sa ekstenzijom ".mts" ili ".m2ts")
  - MP4 (AVC) (datoteke sa ekstenzijom ".mp4")
  - MPEG1 (datoteke sa ekstenzijom ".mpg")

## Za prikaz fotografije — Picture Frame

Funkcija omogućuje prikaz fotografija na ekranu određeno vreme. Nakon isteka podešenog vremena, TV prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.

- 1 Odaberite fotografiju.
- 2 Pritisnite **OPTIONS** dok je prikazana odabrana fotografija, zatim pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za odabir "File Options" te pritisnite  $\oplus$ .
- 3 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za odabir "Picture Frame Image" i pritisnite  $\oplus$ .
- 4 Pritisnite **HOME**, pritisnite  $\leftarrow/\rightarrow$  za odabir "Photo" i zatim odaberite "Picture Frame" te pritisnite  $\oplus$ .

TV se prebaci u Picture Frame mod i na ekranu je prikazana odabrana fotografija.

### Za podešavanje dužine prikaza fotografije

Pritisnite **OPTIONS**, zatim odaberite "Duration" i pritisnite  $\oplus$ . Zatim odaberite trajanje prikaza i pritisnite  $\oplus$ .

Na ekranu se prikaže brojač.



- Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on mora ostati spojen na TV.
- Ako se aktivira "Sleep Timer", TV se automatski isključuje u pripravno stanje.

## Za prikaz geografske karte

Ako spojite digitalni fotoaparat sa funkcijom GPS, možete prikazati fotografiju sa geografskom kartom lokacije na kojoj je fotografija snimljena. Za korištenje te funkcije, TV treba biti spojen na Internet kako bi preuzeo geografsku kartu.

- 1 Odaberite fotografiju pomoću "XMB"-a.
  - 2 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za zumiranje/odzumiranje na geografskoj karti.
  - 3 Pritisnite više puta tipku u boji smeštenu dalje levo kako biste promenili položaj prikaza geografske karte.
- 
- Ako TV nije spojen na Internet ili je Internet stranica sa geografskom kartom prestala sa radom, moguće je samo prikaz geografske karte u velikom merilu na kojem se ne može izvoditi zumiranje/odzumiranje.
  - Položaj prikazan na karti može se razlikovati zavisno od uređaja kojim je fotografija snimljena.
  - Internet geografsku kartu omogućuje treća strana. Iz tog razloga, stranica sa geografskom kartom može se promeniti ili ukinuti bez prethodne najave.

## **Upotreba funkcije BRAVIA Sync sa Control for HDMI**

Funkcijom "Control for HDMI" vam BRAVIA Sync omogućuje komunikaciju sa spojenom opremom koja podržava BRAVIA Sync, koristeći HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Primena sledećih podešenja i saveta pomoći će vam da objedinite upravljanje spojenom opremom.

**1** Pritisnite **HOME**.

**2** Pritisnite  $\triangle/\nabla$  za odabir "Settings".

**3** Pritisnite  $\triangle/\nabla$  za odabir "External Inputs" i pritisnite  $\odot$ .

**4** Pritisnite  $\triangle/\nabla$  za odabir "Control for HDMI" u "HDMI Set-up" i zatim odaberite "On".



- Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni sa "Control for HDMI".
- Postavke za "Control for HDMI" trebaju biti podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi. Detaljnije informacije o podešavanju potražite u uputstvu za upotrebu spojene opreme.
- Kad je spojena određena Sonyjeva oprema koja podržava "Control for HDMI" (BRAVIA Sync), na toj opremi se automatski aktivira BRAVIA Sync.

## **Upravljanje opremom koja podržava BRAVIA Sync**

Oprema koja podržava BRAVIA Sync navedena je kao novi ulazni izvor pod "External Inputs" u meniju Home (str. 34). Za upravljanje tom opremom pomoću daljinskog upravljača, pritisnite **SYNC MENU** i odaberite željenu opremu u "HDMI Device Selection".



## **BD/DVD Player**

- Automatsko uključivanje opreme koja podržava BRAVIA Sync i prebacivanje ulaza na tu opremu kad je odaberete u meniju Home ili Sync.
- Automatsko uključivanje TV prijemnika i promena ulaza na spojenu komponentnu kad se pokrene reprodukcija na komponenti.
- Automatsko isključivanje priključene opreme kad isključite TV prijemnik u pripravno stanje.

## **AV Amplifier**

- Automatsko uključivanje AV pojačala i prebacivanje izlaza zvuka iz TV zvučnika na audio sistem pri uključivanju TV-a. Ta funkcija je raspoloživa samo ako ste prethodno koristili AV pojačalo za izlaz TV zvuka.
- Automatsko prebacivanje izlaza zvuka na AV pojačalo pomoću uključivanja AV pojačala pri uključivanju TV-a.
- Automatsko isključivanje AV pojačala kad isključite TV prijemnik u pripravno stanje.
- Podešavanje glasnoće ( $\triangle +/-$ ) i isključivanje zvuka (⊗) spojenog AV pojačala pomoću daljinskog upravljača TV-a.
- Ako želite priključiti digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju Audio Return Channel (ARC), spojite ga HDMI kablom na HDMI IN 1. Ako želite priključiti sistem koji ne podržava funkciju "Control for HDMI" ili Audio Return Channel, potrebno je takođe dodatno audio povezivanje putem priključnice DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).


## **Video Camera**

- Automatsko uključivanje TV prijemnika i promena ulaza na spojenu video kameru kad se spojena video kamera uključi.
- Automatsko isključivanje priključene video kamere kad isključite TV prijemnik u pripravno stanje.

# Upravljanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika

## Tipke za upotrebu dodatne opreme

Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.



- Tipka **▶** ima ispuštenje. Ovo ispuštenje služi kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.

Stavka	Opis
<b>1</b> <b>I/</b>	Uključenje ili isključenje dodatne opreme koju ste odabrali pomoću funkcijskih tipki.
<b>2</b> <b>Funkcijske tipke</b>	Omogućuju upravljanje odgovarajućom opremom. Za detalje, pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača" na str. 26.
<b>3</b> <b>BD/DVD tipke funkcija</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>◀◀/▶▶</b>: Brzo pretraživanje diska prema nazad/napred, kad se pritisne tokom reprodukcije.</li><li>• <b>▶</b>: Reprodukcija diska pri normalnoj brzini.</li><li>• <b>◀◀/▶▶</b>: Prelaz na početak prethodnog/sledećeg naslova/poglavlja/scene/zapisu.</li><li>• <b>■</b>: Zaustavljanje reprodukcije.</li></ul>
<b>4</b> <b>BD/DVD MENU</b>	Prikaz menija BD/DVD diska.
<b>5</b> <b>BD/DVD TOP MENU</b>	Prikaz glavnog menija BD/DVD diska.


## Programiranje daljinskog upravljača

Ovaj daljinski upravljač je unapred programiran za upravljanje Sony TV prijemnicima i gotovo svim Sony Blu-ray disc uređajima, DVD uređajima, DVD/HDD rekorderima i audio sistemima (kućni bioskop, itd.).

Za upravljanje Blu-ray disc uređajima, DVD uređajima i DVD/HDD rekorderima ostalih proizvođača (i nekim drugim Sony modelima), programirajte daljinski upravljač na sledeći način.



- Pre no što počnete, potražite kôd vaše opreme u listi "Kodovi proizvođača" na str. 27.



**1** Proverite u sledećoj listi potrebne kodove proizvođača.

**2** Pritisnite i zadržite tipku **BD**, **DVD** ili **AMP** koju želite programirati, zatim pritisnite **→**.

Odabrana funkcijskna tipka (**BD**, **DVD** ili **AMP**) treperi.

- 3** Unesite kôd proizvođača kad trepće funkcijska tipka i zatim odaberite .

## Kodovi proizvođača

### DVD uređaji

Proizvođač	Kôd
Sony	0001, 0024, 0023, 0025, 0038
Aiwa	0015
BOSE	0036
Cat	0042
Chestron	0041
CyberHome	0034
Daewoo	0028
Denon	0006, 0017, 0002
D.I.K	0043
Elta	0044
Funai	0020
GoldStar/LG	0009
Grundig	0030
Harman/Kardon	0018
Hitachi	0008
Jamo	0037
JVC	0007
Kenwood	0033
KLH	0010
Matsui	0029
Mitsubishi	0026
Mustek	0035
Nakamichi	0031
Onkyo	0016
Panasonic	0039, 0002, 0006, 0027
Philips	0012
Pioneer	0021, 0019, 0004
Primas	0040
RCA	0005
Samsung	0014
Sharp	0011
Shinco	0022
Sylvania	0020
Teac	0032, 0022
Thomson	0013
Toshiba	0003
Yamaha	0006
Zenith	0009, 0006

### Blu-ray disc (BD) uređaji

Proizvođač	Kôd
Sony	0501, 0502, 0503

### DVD uređaji/videorekorderi

Proizvođač	Kôd
Sony	0207, 0222

### DVD/HDD rekorderi

Proizvođač	Kôd
Sony	0219, 0220, 0221

Proizvođač	Kôd
Broksonic	0209
Funai	0213
GoldStar/LG	0211
Matsui	0216
Panasonic	0205, 0206, 0217
Philips	0214, 0218
Pioneer	0204
Samsung	0208
Sharp	0212
Sylvania	0210, 0213
Thomson	0215
Zenith	0211

### Videorekorderi

Proizvođač	Kôd
Sony	VTR1:Betamax 1001, 1007, 1010, 1011 VTR2:8mm 1002, 1008 VTR3:VHS 1003, 1009 VTR4:DV 1004 VTR5:DV 1005 VTR6:DV 1006
Aiwa	1029, 1053, 1038
Akai	1035, 1036
Alba	1034
Amstrad	1034
Baird	1036
B&O	1052 (Bang & Olufsen)
Blaupunkt	1018, 1030, 1017, 1026
Bush	1035
CGM	1039, 1013, 1037, 1038
Clatronic	1034
Daewoo	1046
Ferguson	1055, 1021
Fisher	1034
Funai	1025
GoldStar/LG	1043, 1039
Goodmans	1046, 1012
Grundig	1013, 1019, 1017
Hitachi	1040, 1030
JVC	1014, 1026, 1047, 1015
Kendo	1043
Loewe	1058, 1024, 1043, 1012
Luxor	1028
Matsui	1031, 1039
Mitsubishi	1050, 1051
Nokia	1028
Nokia Oceanic	1028
Nordmende	1057, 1021
Okano	1031, 1035, 1032
Orion	1031
Panasonic	1024, 1027
Philips	1017, 1012, 1016, 1025
Phonola	1013, 1012
Roadstar	1038
SABA	1021, 1048, 1022
Salora	1028
Samsung	1059, 1044, 1045, 1049
Sanyo	1041

<b>Proizvodač</b>	<b>Kód</b>
Schneider	1017, 1012, 1018
SEG	1034
Seleco	1038, 1035
Sharp	1028
Siemens	1018
Tandberg	1046
Telefunken	1022, 1023
Thomson	1054, 1021, 1056
Thorn	1043
Toshiba	1042, 1020
Universum	1023, 1031, 1043, 1012
W.W.House	1043
Watson	1013, 1033

#### **DAV sistemi kućnog bioskopa**

<b>Proizvodač</b>	<b>Kód</b>
Sony (DAV)	4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506

#### **AV prijemnici**

<b>Proizvodač</b>	<b>Kód</b>
Sony	4001, 4002, 4056, 4057, 4085

#### **Digitalni zemaljski prijemnici**

<b>Proizvodač</b>	<b>Kód</b>
Sony	3057, 3101, 3102

#### **Digitalni satelitski prijemnici**

<b>Proizvodač</b>	<b>Kód</b>
Sony	3042
All Vision	3095, 3096
Amstrad	3046
CANAL+	3006, 3042
Foxtel	3202
Galaxis	3030, 3053, 3072
Gold box	3036
HIRSCHMANN	3063
Humax	3097
Kathrein	3043, 3049, 3022
Maxtronics	3099
Newling	3100
Micronax	3098
Nokia	3017, 3056, 3076, 3077
Pace	3015, 3041
Panasonic	3067
Philips	3054, 3078
Radix	3029, 3052
SABA	3086
Samsung	3087, 3088
Sky	3041
Sky+	3201
Sky Master	3085
STRONG	3089, 3090, 3091
TechniSat	3039, 3051, 3079, 3080
Thomson	3071, 3074, 3075, 3083
TPS	3055
Zehnder	3048, 3064, 3081, 3082

#### **Analogni satelitski prijemnici**

<b>Proizvodač</b>	<b>Kód</b>
Sony	3001
ADB	3062
Amstrad	3024, 3002, 3023, 3059
DGTEC	3092, 3093, 3094
Galaxis	3026, 3031, 3010, 3012, 3014
Grundig	3026, 3027, 3035, 3065
Hyundai	3044
Jerrold	3038
Kathrein	3022
Matsui	3025
Nikko	3021
Nokia	3037
NTV plus	3040
Pace	3016, 3020, 3060, 3061
Radix	3024, 3011
SABA	3028, 3032, 3033, 3008, 3009, 3047, 3070
Sky Master	3003, 3006, 3005
TechniSat	3034, 3018, 3019, 3045, 3066, 3068
Thomson	3032, 3084
Watson	3004
Zehnder	3007, 3013, 3050, 3068, 3069

# Upotreba funkcija kućne mreže

Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima memorisanim u DLNA-kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži.

Uređaji koji smeštaju i pružaju sadržaje, poput fotografija i audio/video datoteka, nazivaju se "server". TV prima datoteke fotografija/muzike/video zapisa sa servera putem mreže, i možete uživati u njima na TV-u čak i u drugim prostorijama.

Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (VAIO, Cyber-shot, itd.) kao server.


Povežite komponente kablovima (pogledajte "Spajanje na mrežu") ili bežično (pogledajte "Wireless LAN Ready" na str. 30).

Takođe, kad spojite svoj TV na Internet, možete uživati u prikazu fotografije koja pokazuje svoju lokaciju na geografskoj karti (str. 24) ili možete prikazivati Internet video (str. 31).




- Za pristup Internetu trebaćete sklopiti ugovor sa Internet provajderom.

## Spajanje na mrežu



## Wireless LAN Ready

Wireless LAN Ready omogućuje lak pristup Internetu i kućnoj mreži pomoću USB adaptera za bežični LAN UWA-BR100 (od januara 2010.). Ako umetnete USB adapter za bežični LAN u USB priključnicu TV-a, možete jednostavno kreirati bežičnu mrežu.



- Pre podešavanja funkcije bežičnog LAN-a na TV-u, podesite router za bežični LAN.
- USB adapter za bežični LAN je priložen ili je raspoloživ kao dodatni pribor, zavisno od modela vašeg TV-a. U nekim regijama/državama, USB adapter za bežični LAN možda neće biti raspoloživ.

## Spajanje na bežični LAN

Pomoću funkcije Wireless LAN Ready možete spojiti TV na svoj bežični LAN. Pre podešavanja bežičnog LAN-a proverite svoje LAN okruženje na sledeći način.

### 1 Siguran bežični LAN?

**DA:** Pređite na 2.

**NE:** Konfigurišite u nastavku "Network Set-up" i "Nezaštićena mreža sa bilo kojom vrstom routera za bežični LAN".

### 2 Ako koristite router za bežični LAN koji podržava Wi-Fi Protected Setup (WPS)?

**DA:** Konfigurišite u nastavku "Network Set-up" i "Zaštićena mreža sa WPS-om (Wi-Fi Protected Setup)".

**NE:** Konfigurišite u nastavku "Network Set-up" i "Zaštićena mreža bez WPS-a (Wi-Fi Protected Setup)".

## Network Set-up

Početni ekran menija "Network Set-up" omogućuje vam odabir postupka podešavanja prema mrežnom okruženju.

"View Network Status": Odaberite za proveru stanja mreže.

"Wired Set-up": Koristite za spajanje na žičanu mrežu.

"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na bežičnu mrežu.

## Zaštićena mreža sa WPS-om (Wi-Fi Protected Setup)

WPS standard omogućuje jednostavnu aktivaciju zaštite bežične kućne mreže pritiskom tipke WPS na ruteru za bežični LAN. Pre podešavanja bežičnog LAN-a proverite položaj tipke WPS na ruteru i proverite kako je koristiti.

- Odaberite "Wireless Set-up" u početnom ekranu menija "Network Set-up".
- Odaberite "WPS (Push Button)" za zaštitu upotreboom tipke ili "WPS (PIN)" za upotrebu PIN-a.
- Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.



- Za spajanje na bežični LAN sa WPS-om, vaš ruter za bežični LAN treba podržavati WPS standard.

## **Nezaštićena mreža sa bilo kojom vrstom routera za bežični LAN**

Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće vam SSID (naziv bežične mreže). Sigurnosna šifra (WEP ili WPA šifra) neće vam trebati jer u tom postupku ne trebate odabratи način zaštite.

- 1** Odaberite "Wireless Set-up" u početnom ekranu menija "Network Set-up".
- 2** Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu sa liste detektovanih bežičnih mreža.
- 3** Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

## **Zaštićena mreža bez WPS-a (Wi-Fi Protected Setup)**

Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće vam SSID (naziv bežične mreže) i sigurnosna šifra (WEP ili WPA šifra). Ako ih ne znate, pogledajte uputstvo za upotrebu svog rutera.

- 1** Odaberite "Wireless Set-up" u početnom ekranu menija "Network Set-up".
- 2** Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu sa liste detektovanih bežičnih mreža.
- 3** Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

## **Primena funkcije BRAVIA Internet Video**

BRAVIA Internet Video služi za pristup Internet sadržajima, pružajući raznolike zabavne sadržaje na zahtev direktno na vašem TV-u. Ako se spojite na širokopojasni Internet, moći će ste uživati u video sadržajima, uključujući video zapise i animacije.



- Spojite svoj TV na širokopojasni Internet i izvedite početno podešavanje te "Network Set-up" (str. 44).

### **Za korištenje funkcije Internet Video**

Možete pretraživati video sadržaje unapred ili unazad. (Ta funkcija je raspoloživa zavisno od usluga za pružanje Internet sadržaja.)

- 1** Pritisnite **INTERNET VIDEO**.
- 2** Pritisnite  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$  za odabir ikone video zapisa koji želite prikazati i pritisnite  $\odot$ .

### **Za povratak na normalan TV način**

Pritisnite **RETURN**.



- Interfejs Internet sadržaja zavisi od provajdera usluge za te Internet sadržaje.
- Usluge blokiraju video sadržaj prema podešenju za "Parental Lock" na TV-u. Neki pružaoци Internet video sadržaja ne podržavaju tu funkciju.
- Za ažuriranje usluga BRAVIA Internet Video sadržaja, odaberite "Settings" u meniju Home i zatim odaberite "Refresh Internet Content" u "Network" (str. 44).

## Funkcija BRAVIA Internet Widgets

Zahvaljujući funkciji Widgets na ekranu možete prikazati razne informacije. Widgeti su male aplikacije koje se mogu preuzeti sa Interneta, a omogućuju lak pristup interaktivnom sadržaju kada je vaš TV spojen na Internet.



- Spojite svoj TV na Internet i izvedite početno podešavanje i zatim "Network Set-up".
- Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim zemljama/regijama.
- Dostupnost widgeta zavisi od regije/države.

### Instaliranje widgeta

Widgete možete instalirati upotrebom "Widget Gallery" pod kategorijom "Network" u "XMB"-u.

- 1 Pritisnite **HOME**.
- 2 Pritisnite  $\leftrightarrow$  za odabir "Network", i pritisnite  $\odot$ .
- 3 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za odabir Widget Gallery i pritisnite  $\odot$ .
- 4 Odaberite widget koji želite da instalirate.



- Za brisanje widgeta označite widget u "XMB"-u, pritisnite **OPTIONS** i odaberite "Delete".

### Pokretanje widgeta

Skriveni ili zatvoreni widgeti mogu se pokrenuti iz kategorije "Network" u "XMB"-u.

- 1 Pritisnite **HOME**.
- 2 Pritisnite  $\leftrightarrow$  za odabir "Network", i pritisnite  $\odot$ .
- 3 Na listi u kategoriji "Network" odaberite ikonicu željenog widgeta.

### Povećavanje iz snippeta u widget

Označite umanjeni prikaz widgeta koji se naziva "snippet" i pritisnite kako bi se povećao na puni prikaz widgeta.

### Premeštanje snippeta

Koristeći daljinski upravljač snippete možete premeštati i odrediti njihov položaj na ekranu.

- 1 Nakon označavanja snippeta koji želite pomeriti **OPTIONS**.
- 2 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za odabir "Move Snippet" u meniju OPTIONS te pritisnite  $\odot$ .
- 3 Postavite snippet na željeno mesto i pritisnite  $\odot$ .

## Uživanje u fotografijama/ muzici/video zapisima putem mreže

Uživajte u raznim sadržajima, na primer u fotografijama/muzici/video zapisima memorisanim na medijski provajder sa DLNA sertifikatom u vašoj kućnoj mreži. Zahvaljujući kućnoj mreži, moći ćete uživati u sadržajima sa Interneta i/ili mreže na TV-u čak i u drugim prostorijama. Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (npr. VAIO) kao provajder.

### 1 Pritisnite **HOME**.

- 2 Pritisnite  $\leftrightarrow$  za odabir navedenih medijskih provajdera u kategoriji "Photo", "Music" ili "Video".
- 3 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za odabir datoteka ili foldera za reprodukciju iz liste za odabrani medijski provajder.



- Datoteke iz mrežnog uređaja trebaju biti kompatibilne sa sledećim formatima datoteka.
  - Fotografije: JPEG format
  - Muzika: MP3 format ili Linear PCM format
  - Video: Sledeci formati datoteka memorisani na provajder: AVCHD ili MPEG2 format (u nekim slučajevima se ne može reprodukovati)

## Uživanje u fotografijama, muzici i video zapisima na TV-u pomoću upravljanja drugim uređajem

### – Renderer

Možete reprodukovati datoteke fotografija, muzike i video sadržaja memorisanih u drugim mrežnim uređajima (digitalni fotoaparat, mobilni telefon, itd.) na TV-u rukujući direktno željenim uređajem. Mrežni uređaj treba takođe podržavati renderovanje.

### 1 Pritisnite **HOME**.

- 2 Pritisnite  $\leftrightarrow$  za odabir "Settings".
- 3 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za odabir "Network" i zatim podesite "Renderer Function", "Renderer Access Control" i "Renderer Set-up" u "Renderer" ako je potrebno (str. 45).
- 4 Reprodukcija medijskih datoteka upotrebom mrežnih uređaja.

## **Provera mrežne povezanosti**

Unesite odgovarajuće alfanumeričke vrednosti za vaš ruter ako je potrebno. Broj stavki koje treba podesiti (npr. IP Address, Subnet Mask, DHCP) može varirati, zavisno od davaoca Internet usluga (Internet provider) ili ruteru. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili od vašeg davaoca Internet usluga ili koje je isporučeno uz ruter.

- 1** Pritisnite **HOME**.
- 2** Pritisnite  $\leftrightarrow$  za odabir "Settings".
- 3** Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za odabir "Network", te pritisnite  $\oplus$ .
- 4** Odaberite "Network Set-up" i zatim pritisnite  $\oplus$ .
- 5** Odaberite "Auto" za automatsko podešavanje IP adrese i proxy servera, ili "Custom" kako biste ih podesili ručno.  
Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.  
  
Početni ekran menija omogućuje vam odabir postupka podešavanja prema mrežnom okruženju.  
"View Network Status": Odaberite za proveru stanja mreže.  
"Wired Set-up": Koristite za spajanje na žičanu mrežu.  
"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na bežičnu mrežu.

## **Podešavanje prikaza servera**

Možete odabrati server iz kućne mreže koji će se prikazati u meniju Home. Meni Home može automatski prikazati do 10 servera.

- 1** Pritisnite **HOME**.
- 2** Pritisnite  $\leftrightarrow$  za odabir "Settings".
- 3** Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za odabir "Network", te pritisnite  $\oplus$ .
- 4** Odaberite "Server Display Settings", zatim pritisnite  $\oplus$ .
- 5** Odaberite server koji će se prikazivati u meniju Home te podesite postavke.

### **Ako se ne možete spojiti na kućnu mrežu**

TV detektuje da li je server pravilno prepoznat kad ga ne možete spojiti na kućnu mrežu. Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku, potražite moguće uzroke te proverite mrežna povezivanja i podešenja.


- 1** Pritisnite **HOME**.
- 2** Pritisnite  $\leftrightarrow$  za odabir "Settings".
- 3** Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za odabir "Network", te pritisnite  $\oplus$ .
- 4** Odaberite "Server Diagnostics", zatim pritisnite  $\oplus$ .  
Započinje dijagnostika servera. Kad se dijagnostikovanje servera završi, prikaze se lista dijagnostičkih rezultata.

# Upotreba funkcija menija

## Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™)

Meni Home/XMB™ (XrossMediaBar) na TV-u pruža brzi pristup listama programa, ulaznim izvorima, menijima postavki TV-a i sl.

- Pritisnite **HOME** za prikaz menija XMB™.



- Pritisnite  $\leftarrow/\rightarrow$  za odabir kategorije.

Ikona kategorije medija	Opis
	<b>Settings</b> Sadrži sve potrebne konfiguracije za prilagođavanje postavki TV-a. (str. 35).
	<b>Photo</b> Možete uživati u fotografijama sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i Internet sadržaje. (str. 23, 32).
	<b>Music</b> Možete uživati u muzici sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i Internet sadržaje. (str. 23, 32).
	<b>Video</b> Možete uživati u video zapisima sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i Internet sadržaje. (str. 23, 32).
	<b>Digital</b> Možete odabrati digitalni kanal i digitalni elektronski programski vodič (EPG) (str. 18).
	<b>Analogue</b> Možete odabrati analogni kanal.
	<b>External Inputs</b> Možete odabrati opremu spojenu na TV.
	<b>Network</b> Možete uživati u funkciji "Internet Widgets" (str. 32). Omogućuje pristup u "Widget Gallery" i preuzimanje widgeta sa Interneta. (Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta zavisi od regije/države u kojoj se nalazite.)

- Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za odabir stavke, zatim pritisnite  $\oplus$ .

- Sledite uputstva na ekranu.

- Pritisnite **HOME** za izlaz.



- Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati zavisno od okolnosti.
- Nedostupne opcije su zasenčene u meniju ili nisu prikazane.

## Meni postavki TV-a



### Product Support

<b>i-Manual</b>	Prikaz uputstva za korištenje na ekranu. <ul style="list-style-type: none"><li>• Neke funkcije se mogu započeti direktno iz i-Manuala. Pritisnite ⊕ za pokretanje funkcije kad se na dnu ekrana prikazuje "Use this function".</li></ul>
<b>System Update</b>	Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje softvera pomoću postojeće antene/kablovskog sistema/Interneta (ako je priključen). Savetujemo vam da tu opciju podešite na "On" kako biste uvek imali najnoviju verziju softvera. <ul style="list-style-type: none"><li>• Softver se ažurira kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.</li><li>• TV-u će možda trebati nekoliko minuta da se uključi ako izvodi ažuriranje.</li></ul>
<b>System Information</b>	Prikazuje proizvođača, naziv marke, broj modela, serijski broj, verziju softvera i jačinu signala. Jačina signala je za kanal koji trenutno gledate. Dok se jačina signala menja, indikator nivoa na ekranu se povećava ili smanjuje. <ul style="list-style-type: none"><li>• Prikaz jačine signala nije raspoloživ za analogne kanale i spoljne ulaze.</li></ul>



### System Settings

<b>Scene Select</b>	Optimizovanje kvaliteta slike i zvuka odabirom sledećih opcija. <ul style="list-style-type: none"><li>• Kad podešite "Theatre Mode" na "On", "Scene Select" se automatski prebacuje na "Cinema".</li></ul>
<b>Cinema</b>	Optimizovanje slikovnih scena i zvuka kako bi se dobio bioskopski ugodaj.
<b>Sports</b>	Postizanje realističnih slika i zvuka poput onih na stadionu.
<b>Photo</b>	Verno reproducuje teksturu i boje odštampane fotografije. <ul style="list-style-type: none"><li>• Opcija "Photo" je raspoloživa samo kad je ulazni signal 1080i/p.</li></ul>
<b>Music</b>	Omogućuje uživanje u dinamičnom i čistom zvuku kao na koncertu.
<b>Game</b>	Omogućuje maksimalno uživanje u igrama, uz vrhunski kvalitet slike i zvuka.
<b>Graphics</b>	Olakšava dugotrajno gledanje monitora zahvaljujući jasnijem prikazu detalja slike.
<b>General</b>	Opšte optimizovanje gledanja.
<b>Auto</b>	Automatsko optimizovanje kvaliteta slike i zvuka prema ulaznom izvoru.

<b>Eco</b>	Promena postavki za potrošnju energije.	
	<b>Power Saving</b>	Smanjuje potrošnju energije TV-a podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Kad odaberete "Picture Off", ostaje samo zvuk.
	<b>Light Sensor</b>	Optimalno podešava postavke slike u skladu sa osvetljenjem u prostoriji.
	<b>Idle TV Standby</b>	Isključuje TV ako kroz podešeno vreme ne aktivirate nijednu novu opciju.
	<b>PC Power Management</b>	Isključuje TV u pripravno stanje ako se ne prima signal iz računara 30 sekundi.
<b>Clock/Timers</b>	<b>Clock Set</b>	Podešavanje tačnog vremena. Kad TV primi podatke o tačnom vremenu iz emitovanog signala, vreme se ne može podešiti ručno.
	<b>Time Zone</b>	Odaberite vremensku zonu u kojoj se nalazite.
	<b>Auto DST</b>	Podešavanje letnjeg/zimskog vremena prema kalendaru.
	<b>On Timer</b>	Uključuje TV iz pripravnog stanja u podešeno vreme i podešava željeni kanal ili ulaz.
	<b>Sleep Timer</b>	Isključuje TV u pripravno stanje po isteku podešenog vremena.  <ul style="list-style-type: none"><li>Ako isključite TV prijemnik i ponovo ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".</li></ul>
<b>General Set-up</b>	<b>USB Auto Start</b>	Odaberite "Slideshow" ili "Thumbnail View" za automatsko započinjanje reprodukcije fotografija.  <ul style="list-style-type: none"><li>Isključite TV pre spajanja USB uređaja na njega.</li></ul>
	<b>Home Menu Cursor Movement</b>	Odaberite brzinu kurzora ("Fast Scroll", "Slow Scroll" ili "No Auto Repeat") za kretanje kroz opcije menija.
	<b>Recommendations</b>	Traženje i prikaz programa koje biste možda želeli pod "Recommendations" u "Favourites".
	<b>Quick Start</b>	TV se uključuje brže nego inače ako ga uključujete daljinškim upravljačem. Moguće je podešiti do tri perioda. Kad podešite "Smart Mode" na "On", TV se uključuje u ono doba dana kad najviše gledate TV program.  <ul style="list-style-type: none"><li>Ako je podešen "Quick Start", može se povećati potrošnja energije.</li></ul>
	<b>Logo Illumination</b>	Uključuje ili isključuje Sony logo na prednjoj strani TV-a.
	<b>Panel Key Illumination</b> (samo KDL-52/40NX800)	Uključuje indikator koji svetli prilikom pritiska na tipke na okviru TV-a. Želite li da indikator svetli samo kada pritisnete tipke na zadnjem desnom delu TV-a odaberite "Auto", a ako želite da indikator svetli dok god je TV prijemnik uključen odaberite "On".
	<b>Factory Settings</b>	Resetuje sve postavke na fabričke vrednosti. Po završetku ovog postupka prikazuje se meni za početna podešavanja.
<b>Language</b>	Odabir jezika prikazanih u menijima.	
<b>Radio Display</b>	Prikazuje ekransku pozadinu za radio prijem. Za ekransku pozadinu možete odabrati neki uzorak ili "Photo Slideshow".	
<b>Parental Lock</b>	Podešava ograničenje gledanja prema uzrastu gledaoca ili blokira odredene kanale. Za gledanje bilo kojeg navedenog programa sa podešenim ograničenjem ili blokiranim kanala, unesite tačan PIN.	
	<b>PIN Code</b>	Unesite svoj PIN kôd kako biste aktivirali "Parental Lock". PIN kôd možete takođe promeniti.  <ul style="list-style-type: none"><li>PIN kôd 9999 se može uvek upotrebljavati.</li></ul>

---

<b>Auto Start-up</b>	Možete pokrenuti početna podešavanja koja se izvode kod prvog spajanja TV-a kako biste ponovo odabrali jezik i zemlju/područje ili podesili sve raspoložive kanale. Čak i ako ste izveli ova podešavanja kod prvog spajanja TV-a, možda ćete trebati da ih promenite nakon preseljenja ili kako biste pronašli nove kanale koji su počeli da se emituju.
----------------------	--

---



## Display

<b>Slika</b>	<b>Target Inputs</b>	Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.
	<b>Picture Mode</b>	Podešava način prikaza slike. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".
	<b>Vivid</b>	Poboljšava kontrast i oštrinu slike.
	<b>Standard</b>	Za standardnu sliku. Preporučuje se za osnovnu kućnu upotrebu.
	<b>Custom</b>	Omogućuje vam memorisanje željenih podešenja.
	<b>Cinema</b>	Za sadržaje zasnovane na filmu. Prilikom gledanja u okruženju poput bioskopske dvorane.
	<b>Sports</b>	Optimizuje kvalitet slike za gledanje sportskih programa.
	<b>Game-Standard</b>	Za standardnu sliku prikladnu za igre.
	<b>Game-Original</b>	Podešava sliku za igre prema vašoj želji.
	<b>Graphics</b>	Optimizuje kvalitet slike za gledanje grafike.
	<b>Photo-Vivid</b>	Poboljšava kontrast, oštrinu i boje fotografija.
	<b>Photo-Standard</b>	Za standardno gledanje fotografija.
	<b>Photo-Original</b>	Poboljšava vizuelnu toplinu fotografija.
	<b>Photo-Custom</b>	Podešava detaljne postavke za gledanje fotografija i memoriše željene postavke.
	<b>Reset</b>	Resetuje na fabrička podešenja sve "Picture" postavke osim "Target Inputs", "Picture Mode" i "Advanced Settings".
	<b>Backlight</b>	Podešava svetlinu pozadinskog osvetljenja.
	<b>Contrast</b>	Povećava ili smanjuje kontrast slike.
	<b>Brightness</b>	Povećava ili smanjuje svetlinu slike.
	<b>Colour</b>	Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.
	<b>Hue</b>	Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.
		• Opcija "Hue" je raspoloživa zavisno od sistema boje.
	<b>Colour Temperature</b>	Podešava belinu slike.
	<b>Cool</b>	Belim tonovima dodaje plavu nijansu.
	<b>Neutral</b>	Belim tonovima dodaje neutralnu nijansu.
	<b>Warm 1/Warm 2</b>	Belim tonovima dodaje crvenu nijansu. "Warm 2" dodaje više crvene od "Warm 1".

<b>Sharpness</b>	Povećava ili smanjuje oštrinu slike.
<b>Noise Reduction</b>	Smanjuje nivo šuma na slici ("snežna" slika).
	 • Opcija "Noise Reduction" je raspoloživa kad je "Intelligent Picture" podešen na "Off".
<b>MPEG Noise Reduction</b>	Smanjuje šum MPEG-komprimovane video slike.
<b>Motionflow</b>	Omogućuje tečniji prikaz pokreta video zapisa i smanjuje zamućenje slike.
	<b>High</b> Omogućuje tečniji prikaz kretanja u sadržajima zasnovanim na filmu.
	<b>Standard</b> Omogućuje tečan prikaz pokreta video zapisa. Koristite za standardnu upotrebu.
	<b>Off</b> Koristite ovo podešenje kad postavke "High" ili "Standard" uzrokuju šum.
	 • Zavisno od video zapisa, efekat možda neće biti vidljiv, čak i ako ste promenili podešenja.
<b>Film Mode</b>	Omogućuje poboljšavanje pokreta slike pri reprodukciji video zapisa sa DVD-a ili videorekordera, smanjujući zamućenje slike i zrnatost.
	<b>Auto 1</b> Omogućuje tečniji prikaz kretanja nego originalan sadržaj zasnovan na filmu. Koristite opciju za standardnu upotrebu.
	<b>Auto 2</b> Pruža originalan sadržaj zasnovan na filmu bez promene.
	<b>Off</b>
	 • Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film Mode" će se automatski isključiti čak i ako je odabранo "Auto 1" ili "Auto 2".
<b>Advanced Settings</b>	Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova podešenja se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").
	<b>Reset</b> Resetuje sve napredne postavke na fabričke vrednosti.
	<b>Black Corrector</b> Naglašava tamna područja slike radi snažnijeg kontrasta.
	<b>Adv. Contrast Enhancer</b> Podešava "Backlight" i "Contrast" u skladu sa svetlinom ekranra. Postavka je prikladna kod tamnijih slika i scena.
	<b>Gamma</b> Podešava balans između svetlih i tamnih područja slike.
	<b>Auto Light Limiter</b> Smanjuje svetlinu, na primer kod scena gde je ceo kadar beo.
	<b>Clear White</b> Naglašava belu boju.
	<b>Live Colour</b> Daje veću živost bojama.
	<b>White Balance</b> Poboljšava temperaturu svake boje.

<b>Screen</b> (za ulaze osim iz računara)	<b>Target Inputs</b>	Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.
	<b>Screen Format</b>	Za detalje o formatu ekrana, pogledajte "Ručno prilagođavanje formata slike" na str. 17.
	<b>Auto Format</b>	Automatski menja format ekrana ("Screen Format") prema ulaznom signalu. Ako želite da koristite postavku koju ste podesili u "Screen Format", odaberite "Off".
	<b>4:3 Default</b>	Odabire standardni format ekrana za upotrebu sa emitovanom 4:3 slikom.
	<b>Smart</b>	Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog ekrana.
	<b>4:3</b>	Prikaz konvencionalne slike formata 4:3 u pravilnim proporcijama.
	<b>Off</b>	Koristi postavku koju ste podesili u "Screen Format".
	<b>Auto Display Area</b>	Automatski odabire najprikladnije područje prikaza slike.
	<b>Display Area</b>	Podešava područje prikaza slike.
	<b>Full Pixel</b>	Prikazuje sliku u njenoj izvornoj veličini kad su delovi slike odsečeni.
	<b>+1</b>	Prikaz slike u originalnoj veličini.
	<b>Normal</b>	Prikaz slike u preporučenoj veličini.
	<b>-1</b>	Povećava sliku tako da ivice budu izvan vidljivog područja prikaza.
	<b>Screen Position</b>	Podešava vertikalni i horizontalni položaj slike.
	<b>Vertical Size</b>	Podešava vertikalnu veličinu slike.
(za ulaz iz računara)	<b>Auto Adjustment</b>	Automatski podešava položaj prikaza i fazu slike u PC modu.  • "Auto Adjustment" možda neće funkcionisati kod određenih ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podešite "Phase", "Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".
	<b>Reset</b>	Resetuje sve postavke ekrana računara na fabričke vrednosti.
	<b>Phase</b>	Podešava fazu ako ekran titra.
	<b>Pitch</b>	Podešava nagib ako se pojave neželjene vertikalne linije.
	<b>Horizontal Shift</b>	Podešava horizontalni položaj slike.
	<b>Vertical Shift</b>	Podešava vertikalni položaj slike.
	<b>Screen Format</b>	Podešava "Screen Format" za prikaz slike iz računara.
	<b>Normal</b>	Prikaz slike u njenoj originalnoj veličini.
	<b>Full 1</b>	Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza, uz zadržavanje izvornih proporcija.
	<b>Full 2</b>	Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.
<b>Video Input Settings</b>	<b>Colour System</b>	Odaberite sistem boje u skladu sa ulaznim signalom iz ulaznog izvora.



## Sound

<b>Sound</b>	<b>Target Inputs</b>	Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.
<b>Sound Mode</b>	Podešava način reprodukcije zvuka. "Sound Mode" sadrži najprikladnije opcije za video zapise i fotografije. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".	
<b>Dynamic</b>	Naglašava visoke tonove i basove kako bi zvuk bio jasniji.	
<b>Standard</b>	Pruža prirodni zvuk.	
<b>Clear Voice</b>	Povećava jasnoću glasa utišavanjem pozadinskog zvuka.	
<b>Reset</b>	Resetuje na fabrička podešenja sve "Sound" postavke osim "Target Inputs" i "Sound Mode".	
<b>Treble</b>	Podešava visoke tonove.	
<b>Bass</b>	Podešava basove.	
<b>Balance</b>	Podešava balans između levog i desnog kanala zvučnika.	
<b>Surround</b>	Omogućuje odabir prikladnih surround efekata prema vrsti TV programa (film, sport, muzika, itd.) ili video igre. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".	
<b>S-FORCE Front Surround</b>	Virtuelno reprodukuje realističan zvuk.	
<b>Sports</b>	Pruža surround efekat koji ostavlja utisak da gledate sportsko nadmetanje uživo.	
<b>Music</b>	Pruža surround efekat koji ostavlja utisak da se nalazite u koncertnoj dvorani.	
<b>Cinema</b>	Pruža surround efekat nalik na vrhunske audio sisteme, kakvi se nalaze u bioskopskim dvoranama.	
<b>Game</b>	Za doživljaj virtuelnog sveta igara.	
<b>Off</b>	Isključuje "Surround".	
<b>Sound Enhancer</b>	Reprodukuje jasan zvuk upotpunjajući zvukove visoke frekvencije.	
<b>Auto Volume</b>	Održava konstantan nivo glasnoće tokom svih programa i reklama (reklame su ponekad glasnije od ostatka programa).	
<b>Volume Offset</b>	Podešava nivo glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale ulaze kad je opcija "Target Inputs" podešena na "Current".	



- Pre odabira opcije "Surround" podešite opcije u "Scene Select" prema željenoj vrsti programa kako biste dobili surround efekte.

<b>Dual Sound</b>	Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitovanje.	
<b>Stereo/Mono</b>	Za stereo emisije.	
<b>A/B/Mono</b>	Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za drugu opremu spojenu na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo", "A" ili "B".</li> </ul>
<b>Speakers</b>	<b>TV Speakers</b>	Uključuje i reprodukuje zvuk TV programa iz ugrađenih zvučnika.
	<b>Audio System</b>	Isključuje zvučnike TV-a pa se zvuk TV programa reprodukuje na spoljnoj audio opremi spojenoj na izlazne audio priključnice TV-a.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za korištenje višekanalnog zvuka odaberite spoljni audio sistem i spojite optički izlaz za opremu koja podržava Dolby Digital.</li> <li>• "Audio System" treba odabrati za slušanje 5.1-kanalnog zvuka.</li> </ul>
<b>Headphone Settings</b>	<b>Headphone Speaker Link</b>	Uključuje/isključuje ugrađene zvučnike TV-a kad spojite slušalice na TV.
<b>Key Tone</b>	Odaberite "On" za reprodukciju zvukova dok daljinski upravljač koristite za navigaciju.	
<b>Optical Out</b>	Za audio signale iz priključnice <b>DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)</b> . Odaberite "Auto" za opremu koja podržava Dolby Digital, ili "PCM" za opremu koja ne podržava Dolby Digital.	



## Analogue Set-up

<b>Programme List Display</b>	Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB (XrossMediaBar).	
<b>1 Digit Direct</b>	Odaberite "On" za menjanje analognih kanala jednom programskom tipkom (0 – 9) na daljinskom upravljaču.	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne možete odabrati brojeve kanala 10 i veće pritiskom dve tipke na daljinskom upravljaču.</li> </ul>
<b>Auto Tuning</b>	Automatski podešava sve raspoložive kanale i memoriše njihova podešenja uTV. Možete pokrenuti "Auto Tuning" nakon preseljenja, promene provajdera usluga, ili kako biste potražili nove dostupne kanale.	
<b>Programme Sorting</b>	Menjanje redosleda memorisanja analognih kanala u TV prijemniku.	
<b>Programme Labels</b>	Dodeljivanje želenog naziva odabranom kanalu.	
<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b>	<p>1 Pritisnite <math>\Delta/\nabla</math> za odabir kanala koji želite imenovati, a zatim pritisnite <math>\odot</math>.</p> <p>2 Pritisnite <math>\Delta/\nabla</math> za odabir želenog slova ili cifre ("_" za razmak) i zatim pritisnite <math>\diamond</math>.</p> <p><b>Ako unesete pogrešan znak</b> Pritisnite <math>\diamond/\nabla</math> za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite <math>\Delta/\nabla</math> za odabir tačnog znaka.</p> <p>3 Ponavljajte korak 2 dok ne završite unos imena.</p> <p>4 Pritisnite <math>\odot</math> za izlazak iz postupka imenovanja programa.</p>	

<b>Intelligent Picture</b>	<b>On with Indicator</b>	Automatski smanjuje šum slike. Kod promene kanala ili prelaska sa spoljnog uređaja na TV program prikazuje se skala nivoa signala.
	<b>On</b>	Automatski smanjuje šum slike.
	<b>Off</b>	Isključuje funkciju "Intelligent Picture".
<b>Manual Programme Preset</b>	Za memorisanje kanala, tipkom <b>PROG +/-</b> odaberite broj kanala.	
	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne može se odabratи broj kanala koji je označen za "Skip" (str. 42).</li></ul>	
	<b>Programme</b>	Odabir broja kanala za ručno podešavanje.
	<b>System</b>	Odabir sistema emitovanja.
	<b>Channel</b>	Odaberite "S" za kablovske kanale ili "C" za zemaljske kanale.
	<b>AFT</b>	Omogućuje precizno ručno podešavanje odabranog kanala kad mislite da biste malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitet slike. Kad je odabрано "On", precizno podešavanje se izvodi automatski.
	<b>Audio Filter</b>	Poboljšava zvuk pojedinačnih kanala u slučaju izobljenja kod mono emitovanja.
	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".</li></ul>	
	<b>Skip</b>	Preskakanje neupotrebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama <b>PROG +/-</b> . Za odabir kanala za koje ste programirali preskakanje, koristite pripadajuće brojčane tipke.
	<b>Signal Level</b>	Prikazuje nivo signala za tekući program.

 <b>Digital Set-up</b>		
<b>Subtitle Set-up</b>	<b>Subtitle Setting</b>	Uključuje program sa titlovima (ako je raspoloživo) za osobe oštećenog sluha kad je odabrana opcija "For Hard Of Hearing".
	<b>Primary Preferred Language</b>	Odaberite najprikladniji jezik titla.
	<b>Secondary Preferred Language</b>	Odaberite sekundarni jezik titla.
<b>Audio Set-up</b>	<b>Audio Type</b>	Uključuje program za osobe oštećenog sluha kad je odabrana opcija "For Hard of Hearing".
	<b>Primary Preferred Language</b>	Odaberite najprikladniji jezik. Neki digitalni kanali mogu emitovati nekoliko jezika dijalogova za program.
	<b>Secondary Preferred Language</b>	Odaberite sekundarni jezik.
	<b>Audio Description</b>	Omogućuje audio opis (naracija) vizuelnih informacija, ukoliko TV kanali emituju takve informacije.
	<b>Mixing Level</b>	Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i Audio Description opciju.

<b>Dynamic Range</b>	Kompenzuje razlike nivoa zvuka između kanala (samo za Dolby Digital zvuk).
<b>MPEG Audio Level</b>	 • Funkcija možda neće raditi ili se može razlikovati zavisno od programa nezavisno od podešenja za "Dynamic Range".
<b>Digital Auto Tuning</b>	Podešava nivo MPEG zvuka.
<b>Auto Tuning Range</b>	Automatski podešava sve raspoložive digitalne kanale i memorije njihova podešenja u TV. Možete pokrenuti "Digital Auto Tuning" nakon preseljenja, promene provajdera usluga, ili kako biste potražili nove dostupne kanale.
<b>Normal</b>	Odabir opsega podešavanja za traženje raspoloživih kanala.
<b>Full</b>	Traženje unutar vaše regije/države.
<b>Digital Programme Sorting</b>	Traženje nezavisno od regije/države.
<b>Digital Manual Tuning</b>	Uklanjanje neželjenih kanala ili menjanje redosleda digitalnih kanala memorisanih u TV.
<b>Digital Auto Service Update</b>	Ručno podešavanje digitalnih kanala kad je "Digital Auto Tuning" podešen na "Antenna".
<b>Service Replacement</b>	Prepoznavanje i memorisanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
<b>CA Module Set-up</b>	Automatsko menjanje kanala kad TV stanica promeni prenos programa koji gledate na drugi kanal.
	Omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 21 za položaj otvora kartice  (PCMCIA).



## External Inputs

<b>AV Preset</b>	Dodeljivanje ikone ili naziva spoljnoj opremi. Odaberite "Auto" za prikaz ikona ili naziva samo kad je oprema spojena, ili "Always" za prikaz nezavisno od statusa povezanosti.   • Za SCART povezivanje ne može se podesiti preskakanje. • Za priključak sa računaram ne može se podesiti ikona i oznaka.
<b>AV2/Component Input</b>	Prebacivanje između komponentnog ulaza i AV2 ulaza. Ako odaberete "Auto" TV prijemnik prepozna signal sa spojene priključnice i prebacuje se bilo na Component bilo na AV2 ulaz.   • Ne možete istovremeno koristiti Component i AV2 ulaz.
<b>HDMI Set-up</b>	Za komunikaciju sa opremom kompatibilnom sa funkcijom "Control for HDMI".   • Postavke za "Control for HDMI" treba da podesite na spojenom uređaju.
<b>Control for HDMI</b>	Povezuje postupke na TV-u i spojenoj opremi. Za određenu Sonyjevu opremu koja podržava "Control for HDMI", to podešenje se primenjuje automatski na spojenu opremu kad je podešeno "On".
<b>Auto Devices Off</b>	Isključuje spojenu opremu zajedno sa TV prijemnikom.
<b>Auto TV On</b>	Uključenje TV-a pri uključenju spojene opreme ili izvođenju reprodukcije i sl.
<b>HDMI Device List</b>	Prikaz liste spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme.

<b>Device Control Keys</b>	Odaberite funkcije za tipke daljinskog upravljača TV-a kako biste upravljali spojenom opremom.
<b>Normal</b>	Za osnovne postupke, na primer navigacionim tipkama (gore, dole, levo ili desno i sl.).
<b>Tuning Keys</b>	Za osnovne postupke i funkcije tipki, na primer, PROG +/- ili 0 - 9 i sl. Korisno pri upravljanju tjunerom ili set-top boxom i sl. uređajem pomoću daljinskog upravljača.
<b>Menu Keys</b>	Za osnovne postupke i upotrebu tipki HOME/OPTIONS. Korisno pri odabiru menija BD uređaja i sl. daljinskim upravljačem.
<b>Tuning and Menu Keys</b>	Za osnovne postupke i upotrebu tipki za kanale te tipki HOME/OPTIONS.

 • "Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom povezano sa rukovanjem audio sistema koji je kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI.

 <b>Network</b>	
<b>Network Set-up</b>	<b>IP Address Setting</b> Odaberite "Manual" za ručno podešavanje IP adrese ili "Auto" za automatsko podešavanje. <b>IP Address/Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS/Secondary DNS</b> Treba da konfigurišete svaku opciju kad je u "IP Address Setting" odabранo "Manual". <b>MAC Address</b> Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena identifikaciona oznaka mrežnog uređaja. <b>Proxy Server</b> Ako koristite proxy server, podešite naziv proxy servera i broj tačke pristupa. <b>Network (SSID)</b> Odaberite SSID (naziv mreže) za odredišni router. <b>Security</b> Odaberite odgovarajuću sigurnosnu šifru.
<b>Built-in Wireless LAN</b>	Odaberite "Off" kako biste isključili ugrađeni bežični LAN.
	• Funkcija "Built-in Wireless LAN" dostupna je zavisno od regije/države.
<b>Refresh Internet Content</b>	Za ponovno spajanje na Internet radi prijema raspoloživih usluga za pružanje Internet sadržaja.
<b>Server Display Settings</b>	Prikazuje listu spojenih servera. Možete odabrati server koji će se prikazati u meniju Home.
<b>Server Diagnostics</b>	Dijagnostikuje može li se TV spojiti na svaki server u kućnoj mreži.

<b>Renderer</b>	<b>Renderer Function</b>	Omogućuje reprodukciju fotografija/muzike/video zapisu na TV-u putem drugih upravljačkih uređaja u mreži, na primer digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.
	<b>Renderer Access Control</b>	Odaberite "On" za dopuštanje pristupa sa određenog upravljačkog uređaja.
	<b>Renderer Set-up</b>	"Automatic Access Permission" dopušta automatski pristup TV-u kad mu upravljački uređaj pristupa po prvi put. Kad je "Smart Select" podešen na "On", TV može reagovati na infracrvene signale upućene iz upravljačkih uređaja. U "Renderer Name" možete podesiti naziv TV-a koji se prikazuje na upravljačkom uređaju.

# Dodatne informacije

## Postavljanje pribora (zidni nosač)

### Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da postavljanje TV-a izvedu Sony serviseri ili ovlašćeni partneri. Nemojte pokušavati da ga postavite sami.

### Za Sonyjeve servisere i partnere:

Pobrinite se za sigurnost tokom postavljanja, redovnog održavanja i provere ovog proizvoda.

Ovaj TV se može montirati pomoću zidnog nosača SU-WL700 (opcija).

- Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem pogledajte pripadajuće uputstvo za upotrebu.
- Pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (str. 7).



- Prilikom montaže na zid uklonite donji poklopac i poklopac priključnica (samo KDL-52/40NX800).
- Obavezno koristite isporučene crne odstojnike prilikom montaže TV-a na zid (samo KDL-52/40NX800).

Postavljanje ovog proizvoda zahteva dovoljnu stručnost, posebno kako bi se ustanovilo da li je zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid poverite Sonyjevim serviserima ili licenciranim partnerima te obratite posebnu pažnju na sigurnost tokom postavljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozlede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.

### Mere opreza

Zidni nosač čvrsto montirajte na zid sledeći napomenе u ovom uputstvu kao i u uputstvu za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem. Brojevi u zagradama označavaju faze postupka montaže sadržane u uputstvu za upotrebu zidnog nosača.

**1** Proverite delove isporučene sa zidnim nosačem (**1**).

Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.

**2** Odaberite mesto montiranja. (**2-1**)


Pogledajte "Tablicu dimenzija za postavljanje TV-a" koja sledi. Predvidite prazan prostor između TV-a, plafona i izbočenih delova zida, u skladu sa uputstvom.

**3** Montirajte na zid bazni nosač. (**2-2 do 3**)

Odredite na zidu mesta za vijke i montirajte bazni nosač. Za pojedinosti pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.


**4** Ukoliko je potrebno, odvojite postolje sa TV prijemnikom. (**4-1**)

- Pre nego što odvojite postolje, uklonite donji poklopac i poklopac priključnica (samo KDL-52/40NX800).



- Za pojedinosti pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (str. 7).


**5** Spojite isporučeni kabl napajanja. ( **5-1**)



- Ne pričvršćujte donji poklopac.

**6** Postavite odstojnike (samo KDL-52/40NX800)

① Uklonite četiri vijka i odložite ih na sigurno mesto, dalje od domaćaja dece.



② Postavite četiri odstojnika (isporučeni).



- Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja zategnite četiri vijka (koja ste prethodno uklonili) u njihove rupe na zadnjoj strani TV-a (samo KDL-52/40NX800).

**7** Pričvrstite zidni nosač i zaštitni podupirač.  
(**4-3** do **4-7**)

Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.


**8** Pripremite papirni šablon. (**5-2**)

1. Pogledajte "Tablicu dimenzija za postavljanje TV-a" koja sledi i označite spoljnu ivicu TV-a na šablonu.
2. Zalepite šablon na zid lepljivom trakom u skladu sa uputstvom za upotrebu zidnog nosača.

Za završetak montaže sledite uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.

(**5-3** do **6**)

## Tablica dimenzija za postavljanje TV-a



Jedinica: cm

Naziv modela KDL-	Dimenzije ekrana		Dimenzija sre- dine ekrana	Dužina svakog ugla montaže				
				Ugao (0°)		Ugao (20°)		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
52NX800	126,1	78,8	1,3	42,1	7,5	38,9	74,5	48,8
46NX700	112,7	71,6	5,2	42,7	7,5	36,2	67,9	49,3
40NX800	99,4	63,5	8,9	42,1	7,5	33,7	60,2	48,8
40NX700	99,4	64,1	8,9	42,7	7,5	33,7	60,8	49,3

Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od načina postavljanja.

### UPOZORENJE

Zid na koji će se TV postaviti treba da može da podnese masu bar četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a potražite u poglavljju "Tehnički podaci" (str. 49).

## Tehnički podaci

Sistem					
Sistem ekrana	LCD (Liquid Crystal Display) ekran				
TV sistem	Analogni: Zavisno od odabrane države/područja: B/G/H, D/K, L, I Digitalni: DVB-T/DVB-C				
Sistem boje/video signala	Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz) Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP@HP@L4				
Pokrivenost kanala	Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digitalni: VHF/UHF				
Izlazna snaga zvuka	10 W + 10 W				
Ulazne/izlazne priključnice					
Antenski kabl	75-ohmska spoljna priključnica za VHF/UHF				
AV1, 2	21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video izlaz.				
COMPONENT IN	Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i				
COMPONENT IN	Audio ulaz (phono priključnice)				
HDMI IN1, 2, 3, 4	Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Dvokanalni Linear PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital Analogni audio ulaz (mini priključnica) (samo HDMI IN 2) PC ulaz (str. 51)				
AV 2	Video ulaz (phono priključnica)				
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Digitalna optička priključnica (Dvokanalni Linear PCM, Dolby Digital)				
PC IN	PC ulaz (Mini D-sub 15-pin) (str. 51) → PC audio ulaz (mini priključnica)				
USB	USB priključnica				
Priključnica za slušalice					
CAM	CAM (Conditional Access Module) otvor				
LAN	10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Zavisno od mrežnog okruženja, brzina povezivanja se može razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvalitet komunikacije nisu garantovani za ovaj TV.) * Za LAN povezivanja koristite kabl kategorije 7 10BASE-T/100BASE-TX (opcija).				
Naziv modela KDL-	52NX800	46NX700	40NX800	40NX700	
Napajanje i ostalo					
Napajanje	220 V – 240 V AC, 50 Hz				
Veličina ekrana (mereno dijagonalno)	52"	(oko 132,2 cm)	46"	(oko 116,8 cm)	40" (oko 101,6 cm)
Rezolucija ekrana	1920 tačaka (horizontalno) × 1080 linija (vertikalno)				
Potrošnja energije	u "Home"/"Standard" modu	125 W	96 W	104 W	81 W
	u "Shop"/"Vivid" modu	169 W	129 W	133 W	109 W
Potrošnja energije u pripravnom stanju* <sup>1</sup>	0,23 W ili manje (18 W kad je "Quick Start" podešen na "On")			0,2 W ili manje (18 W kad je "Quick Start" podešen na "On")	
Prosečna godišnja potrošnja energije* <sup>2</sup>	183 kWh	140 kWh	152 kWh	118 kWh	
Dimenzije (približno) (š × v × d)					
sa postoljem	126,1 × 81,9 × 40 cm	112,7 × 74,8 × 32 cm	99,4 × 66,9 × 29 cm	99,4 × 67,3 × 29 cm	
bez postolja	126,1 × 78,7 × 6,4 cm	112,7 × 71,6 × 6,4 cm	99,4 × 63,5 × 6,4 cm	99,4 × 64,1 × 6,4 cm	

<b>Naziv modela KDL-</b>	<b>52NX800</b>	<b>46NX700</b>	<b>40NX800</b>	<b>40NX700</b>
Masa (približno)				
sa postoljem	36,1 kg	27,8 kg	23,8 kg	22,6 kg
bez postolja	30,1 kg	24 kg	20,1 kg	19,2 kg
Isporučeni pribor	Pogledajte "Provera isporučenog pribora" (str. 4).			
Dodatni pribor	Zidni nosač: SU-WL700 TV postolje: SU-52NX1 (KDL-52NX800) SU-46NX1 (KDL-46NX700) SU-40NX1 (KDL-40NX800/40NX700)			

\*<sup>1</sup> U navedeno pripravno stanje TV se isključuje nakon završetka potrebnih internih postupaka.

\*<sup>2</sup> 4 sata dnevno i 365 dana godišnje



- Za smanjenje potrošnje energije

- kad smanjite pozadinsko osvetljenje (svetlinu ekrana), smanji se potrošnja energije.
- "Eco" podešenja (npr. "Power Saving", "Idle TV Standby") pomažu vam da smanjite potrošnju energije i tako si smanjite račun za električnu energiju.
- kad TV isključite prekidačem **ENERGY SAVING SWITCH** (samo na nekim modelima), potrošnja energije će biti gotovo nikakva.

Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Tablica ulaznih signala računara za PC i HDMI IN 1, 2, 3, 4

Rezolucija			Vodoravna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Standard	
Signali	Horizontalno (piksela)	Vertikalno (linija)				
VGA	640	×	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	×	600	37,9	60	VESA smernice
XGA	1024	×	768	48,4	60	VESA smernice
WXGA	1280	×	768	47,4	60	VESA
	1280	×	768	47,8	60	VESA
	1360	×	768	47,7	60	VESA
SXGA (samo Full HD model)	1280	×	1024	64	60	VESA
HDTV* (samo Full HD model)	1920	×	1080	67,5	60	EIA*

- \* Kad se vremensko podešenje za 1080p primjenjuje na HDMI ulaz, smatraće se vremenskim podešenjem za video signal, a ne za PC signal. To će uticati na podešenja za "Video Input Settings" i "Screen". Za prikaz PC sadržaja podesite "Screen Format" na "Wide" i "Display Area" na "Full Pixel". Kad je aktiviran mod prikaza dve slike, sadržaji sa računara i TV kanal/kompozitni video se prikazuju uporedo na ekranu.



- PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
- PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.
- Za najbolji kvalitet slike savetujemo vam korištenje signala iz tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije (podebljano štampano).

## ***U slučaju problema***

Proverite da li trepće indikator  (pripravno stanje) crveno.

### **Kad trepće indikator (pripravno stanje).**

Uključena je funkcija automatske dijagnostike.

- 1 Izmerite koliko puta indikator  (pripravno stanje) zatreperi između svakog prekida od dve sekunde.

Na primer, indikator može da zatreperi triput, isključi se na dve sekunde, zatim ponovo zatreperi triput.

- 2 Pritisnite  na TV-u kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabl, te obavestite prodavca ili Sony servis o treperenju indikatora (broju treptaja).

### **Kad indikator (pripravno stanje) ne trepće.**

- 1 Proverite opcije navedene u tablici ispod.
- 2 Ako je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašćeni servis na popravku.

Problem	Objašnjenje/Rešenje
<b>Slika</b>	
Nema informacija sa spojene opreme.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite tipku  za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.</li><li>Proverite spoj između spoljnog uređaja i TV-a.</li></ul>
Prikazuju se senke ili dvostrukе slike.	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite spajanje antene/kablovskog sistema.</li><li>Proverite lokaciju i usmerenje antene.</li></ul>
Na ekranu se prikazuje samo šum.	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li je antena slomljena ili savijena.</li><li>Proverite da li je antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne upotrebe, 1-2 g. na morskoj obali).</li></ul>
Pri gledanju TV programa prisutne su smetnje slike ili zvuka.	<ul style="list-style-type: none"><li>Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji prijem (str. 42).</li></ul>
Na ekranu se mestimično pojavljuju crne i/ili svetle tačkice.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ekran se sastoji od piksela. Male crne i/ili svetle tačke (pikseli) na ekranu ne predstavljaju kvar.</li></ul>
Slike su izobličene.	<ul style="list-style-type: none"><li>Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motionflow" (str. 38).</li><li>Odaberite drugo podešenje za opciju "Film Mode" (str. 38).</li></ul>
Slika nema boje.	<ul style="list-style-type: none"><li>Oaberite "Reset" u "Picture" (str. 37).</li></ul>
Slika iz opreme spojene na priključnice  COMPONENT IN nije u boji.	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li su priključci spojeni u priključnice  COMPONENT IN pravilno i do kraja.</li></ul>
Nema slike iz spojene opreme.	<ul style="list-style-type: none"><li>Uključite spojenu opremu.</li><li>Proverite priključenje kablova.</li><li>Pritisnite tipku  za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.</li><li>Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj kao što je digitalni fotoaparat.</li><li>Proverite da li je memorijska kartica pravilno formatirana (u opremi poput digitalnog fotoaparata).</li><li>Postupci nisu garantovani za sve USB uređaje. Takođe, postupci se razlikuju zavisno od funkcija USB uređaja i video zapisa koji se reprodukuju.</li></ul>
Nije moguć odabir spojene opreme u meniju Home.	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite priključenje kablova.</li><li>Podesite servere koji će se prikazivati u meniju Home (str. 33).</li></ul>

Problem	Objašnjenje/Rešenje
<b>Zvuk</b>	<p>Nema zvuka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite tipku  ili  (isključivanje zvuka).</li> <li>Proverite da li je funkcija "Speakers" podešena na "TV Speakers" (str.41).</li> <li>Kod upotrebe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal zvuka.</li> <li>Kad odaberete analogni (RF) kanal te su slike prikazane pravilno, pogledajte "System" u "Manual Programme Preset" (str. 42) i promenite sistem emitovanja.</li> </ul>
<b>Kanali</b>	<p>Ne može se odabratи željeni kanal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite između digitalnog i analognog moda te odaberite željeni kanal.</li> </ul> <p>Neki kanali su prazni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanal je samo za kodirane/preplatne programe. Preplatite se na plaćenu TV uslugu.</li> <li>Kanal služi samo za prenos podataka (bez slike i zvuka).</li> <li>Obratite se davaocu usluge za detalje o prenosu.</li> </ul> <p>Ne možete gledati digitalne kanale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obratite se lokalnom davaocu usluga za informacije da li su digitalni programi dostupni kod vas.</li> <li>Nabavite antenu sa većim pojačanjem.</li> </ul>
<b>Mrežno povezivanje</b>	
Veza se ne može uspostaviti.	<p><b>Proverite povezivanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li koristite za LAN povezivanje ravan kabl.</li> <li>Proverite da li je kabl čvrsto spojen.</li> <li>Proverite spoj između TV-a i rutera.</li> </ul> <p><b>Proverite podešenja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promenite IP adresu DNS servera (str. 33).</li> <li>Obratite se pružaocu pristupa Internetu.</li> <li>Navedite IP adresu rutera ako ne znate DNS svog Internet provajdera.</li> </ul>
Nije pronađen server, nije preuzeta lista i nema reprodukcije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nakon promene podešenja servera, isključite i uključite TV pritiskom tipke  na TV-u.</li> <li>Izvedite "Server Diagnostics" (str. 33).</li> </ul> <p><b>Kad koristite računar kao server</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je računar uključen. Nemojte isključivati računar tokom pristupa.</li> <li>Ako je na računaru instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja sa spoljnijih uređaja. Detalje potražite u uputstvu isporučenom sa sigurnosnim softverom.</li> <li>Zaustavite serversku aplikaciju i restartujte ga ako server ne radi stabilno. Ako je server i dalje nestabilan, restartujte računar.</li> <li>Isključite nepotrebne aplikacije na računaru; server je možda preopterećen.</li> <li>Smanjite količinu sadržaja; server je možda preopterećen.</li> </ul>
Promene na serveru se ne izvode pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ponekad se promene ne primenjuju na menije na TV-u čak i ako se sadržaji dodaju i/ili izbrišu na serveru. Vratite jedan nivo unazad i opet pokušajte otvoriti folder ili server.</li> </ul>

Problem	Objašnjenje/Rešenje
Ne prikazuju se fotografije, muzika ili video zapisi.	<p><b>Prethodna provera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li spojeni uređaj podržava DLNA.</li> <li>Postupci nisu garantovani za sve servere. Takođe, postupci se razlikuju zavisno od funkcija servera i trenutnom sadržaju.</li> <li>Uključite spojeni uređaj.</li> </ul> <p><b>Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja servera.</b></p> <p><b>Proverite podešenja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Server Display Settings" (str. 33).</li> <li>Proverite da li je server pravilno konfigurisan.</li> <li>Proverite da li je odabrani uređaj spojen na mrežu te može li mu se pristupiti.</li> <li>Ako je "IP Address Settings" u "Network Set-up" (str. 44) podešeno na "Auto", TV-u može trebati neko vreme da prepozna uređaj ako nema DHCP server.</li> <li>Pri reprodukciji sadržaja sa računara, podesite postavke firewall-a.</li> </ul>
TV nije moguće pronaći sa uređaja koji podržava renderovanje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja uređaja.</li> <li>Proverite povezivanja ili podešenja bežičnog LAN-a (str. 30).</li> </ul> <p><b>Proverite podešenja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 45).</li> <li>Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Renderer Access Control" (str. 45).</li> </ul>
Ne možete pristupati widgetima iako su već instalirani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je LAN kabl ili kabl napajanja routera/modema pravilno spojen.</li> <li>Proverite spajanja i postavke bežičnog LAN-a.</li> <li>Pokušajte kasnije koristiti widgete. Možda server provajdera sadržaja widgeta ne funkcioniše.</li> </ul>
Ne radi veza sa bežičnim LAN-om ili je radio prijem slab.	<p>* Svoj router/modem morate unapred podesiti za spajanje na Internet. Za podešenja routera/modema obratite se svom davaocu Internet usluga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite smeštaj TV-a i rutera za bežični LAN. Na kvalitet signala mogu uticati sledeći razlozi. <ul style="list-style-type: none"> <li>– U blizini se nalaze drugi bežični uređaji, mikrotalasne pećnice, fluorescentna svetla i sl.</li> <li>– Između rutera za bežični LAN i TV-a nalaze se podovi ili zidovi.</li> </ul> </li> <li>Pri upotrebi USB adaptera za bežični LAN, pomerite ga pomoću produžnog kabla sa osnovnom stanicom (opcija) kako biste izbegli smetnje signala.</li> </ul>
Pojavljuje se samo nekoliko ikona pod "Network" u meniju Home.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To je normalno kad nije dostupan pristup Internetu.</li> </ul>
Opšte	
TV se ne može uključiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je prekidač <b>ENERGY SAVING SWITCH</b> (●) u položaju za uključenje (str. 10).</li> </ul>
BRAVIA Internet Video ima lošu sliku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvalitet video zapisa prikazanog na TV-u zavisi od kvaliteta video zapisa koji pruža davaoc usluge te o spojenom širokopojasnom Internetu.</li> </ul>
BRAVIA Internet Video ima malu sliku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite ▲/▼ za zumiranje i odzumiranje.</li> </ul>
Neki Internet video sadržaji imaju manjak detalja, posebno pri brzim pokretima ili tamnim scenama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvalitet video zapisa i veličina slike menjaju se zavisno od brzine Internet veze i kvaliteta isporučenog sadržaja.</li> </ul>

Problem	Objašnjenje/Rešenje
Internet video ima sliku dobrog kvaliteta ali nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvalitet zavisi od sadržaja koji isporučuje davaoc usluge kao i o vašoj Internet vezi.</li> <li>Internet video sadržaji su takve prirode da ne sadrže svi zvuk.</li> </ul>
Internet Video Guide ne pokazuje mnogo video zapisa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite <b>OPTIONS</b> i odaberite kategorije za prikaz obimnijeg sadržaja.</li> </ul>
Izobličena slika i/ili zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, fenovi za kosu ili dodatna oprema.</li> <li>Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između uređaja i TV prijemnika.</li> <li>Proverite spajanje antene/kablovskog sistema.</li> <li>Odmaknite antenski/kablovski kabl od ostalih kablova.</li> </ul>
TV prijemnik se automatski isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration" za "On Timer" (str. 36).</li> <li>Proverite da li je aktiviran "Idle TV Standby" u "Eco" (str. 36).</li> </ul>
TV prijemnik se automatski uključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je uključen "On Timer" (str. 36).</li> </ul>
Neki izvori signala se ne mogu odabrati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite "AV Preset" te potvrdite podešenje "Always" za izvore ulaznog signala (str. 43).</li> </ul>
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamenite baterije.</li> <li>Možda je vaš TV u SYNC modu. Pritisnite <b>SYNC MENU</b>, odaberite "TV Control", a zatim "Home (Menu)" ili "Options" kako biste upravljali TV-om.</li> </ul>
HDMI oprema ne prikazuje u "HDMI Device Selection".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li imate "Control for HDMI" kompatibilnu opremu te da li je opcija "Control for HDMI" podešena na "On".</li> </ul>
Ne možete odabrat "Off" u "Control for HDMI".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne možete odabrat "Off" ni za jedan audio sistem koji podržava "Control for HDMI". Ako želite prebaciti audio izlaz na zvučnike TV-a, odaberite "TV Speakers" u meniju "Speakers" (str. 41).</li> </ul>
Zaboravili ste lozinku za "Parental Lock".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umesto PIN koda unesite 9999. (PIN kôd 9999 se može uvek upotrebljavati.)</li> </ul>
Nisu podešeni svi kanali kablovskog sistema.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite informacije o dostupnosti kablovske televizije na Internet stranici za korisničku podršku. <a href="http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/">http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/</a></li> </ul>

## EKOLOŠKA NALEPNICA EU



Nagrada za usluge i dobra u skladu sa zahtevima plana ekološkog označavanje Evropske unije.

ES-CAT/022/002

**Visoka energetska efikasnost**

**Smanjena emisija CO<sub>2</sub>**

**Dizajn pogodan za popravku i recikliranje**

U kompaniji Sony stalno iznova osmišljavamo i menjamo dizajn proizvoda kako bismo kreirali inovativne digitalne uređaje za zabavu. Takođe neprestano promišljamo i procenjujemo svoje proizvode, procese i potencijalni efekat po planetu.

Zahvaljujući našim nastojanjima u tom smeru, ovaj proizvod je dobio evropsku nagradu "Eco label" koju izdaje Evropska komisija. Za više informacija posetite sledeći link:  
<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

**Sony daje minimalno 2 godine garancije na ovaj uređaj te je osigurano servisno održavanje u trajanju od 7 godina.**

## Ovlašćeni Servisi

### SRB

**Beograd** BG Elektronik  
Partizanski Put 1B  
011 2970 593

**ETC Elektronik**  
Pere Velimirovića 8  
011 2591 243  
Francuska 44  
011 3391 330

**Input**  
Milentija Popovića 18  
011 2132 877

### Niš

**DM Servis**  
Knjaževačka 19  
018 524 072

### Zrenjanin

**GP Elektronik**  
Save Tekelije 23A  
023 526 115

### Novi Sad

**JEC**  
Slobodana Jovanovića 28  
021 401 134

### Subotica

**Nanochip**  
Kireška 43/B  
024 554 558

### MNE

**Podgorica** TV Video Centar  
Save Kovačevića 153  
081 620 980

Sony central and southeast Europe kft.  
Predstavništvo u Beogradu  
Airport City

Omladinskih brigada 88a  
11070 Novi Beograd  
[www.sony.rs](http://www.sony.rs)



Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posetite  
<http://www.sony-europe.com/myproduct/>